

**SPROVEDBENA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2023/203**  
od 27. oktobra 2022. godine

o utvrđivanju pravila za primjenu Regulative (EU) 2018/1139 Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi sa zahtjevima za upravljanje rizicima informacione bezbjednosti sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva za organizacije obuhvaćene Regulativama Komisije (EU) br. 1321/2014, (EU) br. 965/2012, (EU) br. 1178/2011, (EU) 2015/340, sprovedbenim Regulativama Komisije (EU) 2017/373 i (EU) 2021/664 i za nadležne organe obuhvaćene Regulativama Komisije (EU) br. 748/2012, (EU) br. 1321/2014, (EU) br. 965/2012, (EU) br. 1178/2011, (EU) 2015/340 i (EU) br. 139/2014, sprovedbenim Regulativama Komisije (EU) 2017/373 i (EU) 2021/664 i o izmjeni Regulativa Komisije (EU) br. 1178/2011, (EU) br. 748/2012, (EU) br. 965/2012, (EU) br. 139/2014, (EU) br. 1321/2014, (EU) 2015/340 i sprovedbenih Regulativa Komisije (EU) 2017/373 i (EU) 2021/664

*Član 1*

**Predmet**

Ovom regulativom utvrđuju se zahtjevi koje organizacije i nadležni organi treba da ispune kako bi:

- (a) identifikovali i upravljali rizicima informacione bezbjednosti sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva, što bi moglo da utiče na sisteme informacione i komunikacione tehnologije i podatke koji se koriste za potrebe civilnog vazduhoplovstva;
- (b) otkrili događaje povezane s informacionom bezbjednošću i identifikovali one koji se smatraju incidentima povezanim s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva;
- (c) reagovali na te incidente povezane sa informacionom bezbjednošću i oporavili se od njih.

*Član 2*

**Područje primjene**

1. Ova regulativa primjenjuje se na sljedeće organizacije:
  - (a) organizacije za održavanje u skladu sa odsjekom A Priloga II (Dio-145) Regulative (EU) br. 1321/2014, osim onih koje su isključivo uključene u održavanje vazduhoplova u skladu s Prilogom Vb (Dio-ML) Regulative (EU) br. 1321/2014;
  - (b) organizacije za upravljanje kontinuiranom plovidbenošću (CAMO-ovi) u skladu sa odsjekom A Priloga Vc (Dio-CAMO) Regulative (EU) br. 1321/2014, osim onih koje su isključivo uključene u upravljanje kontinuiranom plovidbenošću vazduhoplova u skladu s Prilogom Vb (Dio-ML) Regulative (EU) br. 1321/2014;
  - (c) operatore vazduhoplova u skladu sa Prilogom III (Dio-ORO) Regulative (EU) br. 965/2012, osim onih koji su isključivo uključeni u rad bilo koje od sljedećih vrsta vazduhoplova:
    - (i) vazduhoplova ELA 2 kako je definisano u članu 1(2) tački (j) Regulative (EU) br. 748/2012;
    - (ii) jednomotornih aviona sa elisom sa najvećim operativnim brojem putničkih sjedišta od pet ili manje koji nisu klasifikovani kao složeni vazduhoplovi na motorni pogon, koji polijeću i slijeću na isti aerodrom ili operativnu površinu i kojima se upravlja po danu prema pravilima vizuelnog letenja (VFR);
    - (iii) jednomotornih helikoptera sa konfiguracijom sa najvećim operativnim brojem putničkih sjedišta od pet ili manje koji nisu klasifikovani kao složeni vazduhoplovi na motorni pogon, koji polijeću i slijeću na isti aerodrom ili operativnu površinu i kojima se upravlja po danu prema VFR-u;
  - (d) odobrene organizacije za obuku (ATO-ovi) u skladu sa Prilogom VII (Dio-ORA) Regulative (EU) br. 1178/2011, osim onih koje se bave isključivo obukom za vazduhoplove ELA 2 kako je definisano u članu 1(2) tački (j) Regulative (EU) br. 748/2012 ili koje su isključivo obuhvaćene teorijskom obukom;
  - (e) vazduhoplovno-medicinske centre za posadu u skladu sa Prilogom VII (Dio-ORA) Regulative (EU) br. 1178/2011;
  - (f) operatori uređaja za obuku za simuliranje letenja (FSTD-i) u skladu sa Prilogom VII (Dio-ORA) Regulative (EU) br. 1178/2011, osim onih koji su isključivo uključeni u rad FSTD-a za vazduhoplove ELA 2 kako je definisano u članu 1(2) tački (j) Regulative (EU) br. 748/2012;
  - (g) organizacije za obuku kontrolora letenja (ATCO TO-ovi) i vazduhoplovno-medicinske centre za kontrolore letenja u skladu sa Prilogom III (Dio ATCO.OR) Regulative (EU) 2015/340;
  - (h) organizacije u skladu sa Prilogom III (Dio-ATM/ANS.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2017/373, osim sljedećih pružalaca usluga:

- (i) pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi koji imaju ograničeni sertifikat u skladu s tačkom ATM/ANS.OR.A.010 tog priloga;
  - (ii) pružalaca usluga letnih informacija koji daju izjavu o svojim aktivnostima u skladu s tačkom ATM/ANS.OR.A.015 tog priloga;
- (i) pružaoce U-space usluga i jedinstvene pružaoce zajedničkih usluga informisanja u skladu sa sprovedbenom regulativom (EU) 2021/664;
  - (j) odobrene organizacije uključene u projektovanje i proizvodnju ATM/ANS sistema i sastavnih dijelova ATM/ANS koje podliježu Sprovedbenoj Regulativi Komisije (EU) 2023/1769<sup>1</sup>
2. Ova Regulativa se primjenjuje na nadležne organe, uključujući i Agenciju Evropske unije za sigurnost vazduhoplovstva („Agencija”), iz člana 6 ove Regulative i člana 5 Delegirane regulative Komisije (EU) 2022/1645<sup>2</sup>.
  3. Ova Regulativa se primjenjuje i na nadležni organ odgovoran za izdavanje, produžavanje, mijenjanje, suspenziju ili ukidanje dozvola za održavanje vazduhoplova u skladu s Prilogom III (Dio-66) Regulative (EU) br. 1321/2014.
- 3a. Ova Regulativa primjenjuje se na nadležni organ imenovan u skladu sa Prilogom I (Dio-AR.UAS) Sprovedbene Regulative Komisije (EU) 2024/1109<sup>3</sup>.
4. Ovom Regulativom ne dovode se u pitanje zahtjevi u vezi sa informacionom bezbjednošću i sajber bezbjednošću utvrđeni u tački 1.7 Priloga Sprovedbene regulative (EU) 2015/1998 i članu 14 Direktive (EU) 2016/1148.

### Član 3

#### Značenje izraza

Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeća značenja izraza:

- (1) „informaciona bezbjednost” je očuvanje povjerljivosti, integriteta, autentičnosti i dostupnosti mrežnih i informacionih sistema;
- (2) „informacioni bezbjednosni događaj” je identifikovani događaj u stanju sistema, usluge ili mreže koji ukazuje na moguće kršenje politike informacione bezbjednosti ili na otkaz kontrola informacione bezbjednosti ili prethodno nepoznatu situaciju koja može biti relevantna za informacionu bezbjednost;
- (3) Incident je bilo koji događaj koji ima negativni efekat na bezbjednost mrežnih i informacionih sistema; kako je definisano u članu 4(7) Direktive (EU) 2016/1148;
- (4) „rizik informacione bezbjednosti” je rizik za organizacione operacije civilnog vazduhoplovstva, imovinu, pojedince i druge organizacije zbog potencijalnog događaja u području informacione bezbjednosti. Rizici informacione bezbjednosti povezani su s mogućnošću da će prijetnje iskoristiti ranjivosti informacione imovine ili grupe informacione imovine;
- (5) „prijetnja” je potencijalna povreda informacione bezbjednosti koja je prisutna kada postoji subjekt, okolnost, radnja ili događaj koji bi mogli da prouzrokuju štetu;
- (6) „ranjivost” je nedostatak ili slaba tačka u imovini ili sistemu, procedurama, projektu, sprovođenju ili mjerama informacione bezbjednosti koja bi se mogla iskoristiti i koja dovodi do kršenja politike informacione bezbjednosti.

### Član 4

#### Zahtjevi za organizacije i nadležne organe

1. Organizacije iz člana 2(1) moraju da ispunjavaju zahtjeve iz Priloga II (Dio-IS.I.OR) ove Regulative.
2. Nadležni organi iz člana 2(2), (3) i (3a) moraju da ispunjavaju zahtjeve iz Priloga I (Dio-IS.AR) ove Regulative.

### Član 5

#### Zahtjevi koji proizilaze iz drugih zakonodavnih akata Unije

1. Ako organizacija iz člana 2(1) ispunjava bezbjednosne zahtjeve utvrđene u skladu sa članom 14 Direktive (EU) 2016/1148 koji su ekvivalentni zahtjevima utvrđenim u ovoj regulativi, usklađenost sa tim bezbjednosnim zahtjevima smatra se usklađenošću sa zahtjevima utvrđenim u ovoj regulativi.

<sup>1</sup> Sprovedbena regulativa Komisije (EU) 2023/1769 od 12. septembra 2023. godine o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura za odobravanje organizacija uključenih u projektovanje ili proizvodnju sistema i sastavnih dijelova za upravljanje vazdušnim saobraćajem/pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i o izmjeni Sprovedbene Regulative (EU) 2023/203 (OJ L 228, XX.9.2023, str.19)

<sup>2</sup> Delegirana regulativa Komisije (EU) 2022/1645 od 14. jula 2022. godine o utvrđivanju pravila za primjenu Regulative (EU) 2018/1139 Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi sa zahtjevima za upravljanje rizicima informacione bezbjednosti sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva za organizacije obuhvaćene regulativama Komisije (EU) br. 748/2012 i (EU) br. 139/2014 i o izmjeni regulative Komisije (EU) br. 748/2012 i (EU) br. 139/2014 (OJ L 248, 26.9.2022, str. 18).

<sup>3</sup> Sprovedbena regulativa Komisije (EU) 2024/1109 od 10. aprila 2024. godine o utvrđivanju pravila za primjenu Regulative (EU) 2018/1139 Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi sa zahtjevima nadležnog organa i administrativnih procedura za sertifikaciju, nadzor i preduzimanje izvršnih mjera u vezi sa kontinuiranom plovidbenošću sertifikovanih sistema bespilotnih vazduhoplova, i o izmjeni Sprovedbene Regulative (EU) 2023/203 (OJ L, 2024/1109, 17.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/impl/2024/1109/oj>.)

2. Ako je organizacija iz člana 2(1) operator ili subjekt iz nacionalnih programa bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva država članica utvrđenih u skladu s članom 10 Regulative (EZ) br. 300/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta<sup>4</sup>, zahtjevi sajber bezbjednosti iz tačke 1.7 Priloga Sprovedbene regulative (EU) 2015/1998 smatraju se ekvivalentni zahtjevima utvrđenim u ovoj regulativi, osim u pogledu tačke IS.I.OR.230 Priloga II ove regulative, koja se mora poštovati.
3. Ako je organizacija iz člana 2(1) pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi Evropskog geostacionarnog navigacionog sistema (EGNOS) iz Regulative (EU) 2021/696, bezbjednosni zahtjevi iz članaka od 33 do 43 glave V te regulative smatraju se ekvivalentni zahtjevima utvrđenim u ovoj regulativi, osim u pogledu tačke IS.I.OR.230 Priloga II ove regulative, koja se mora poštovati.
4. Komisija, nakon savjetovanja sa Agencijom i Grupom za saradnju iz člana 11 Direktive (EU) 2016/1148 Komisija može da izda uputstva za procjenu ekvivalentnosti zahtjeva utvrđenih u ovoj regulativi i Direktivi (EU) 2016/1148.

#### *Član 6* **Nadležni organ**

1. Ne dovodeći u pitanje zadatke povjerene Odboru za bezbjednosnu akreditaciju iz člana 36 Regulative (EU) 2021/696, organ nadležan za sertifikovanje i nadzor usklađenosti s ovom regulativom je:
  - (a) za organizacije iz člana 2(1) tačke (a), nadležni organ imenovan u skladu s Prilogom II (Dio-145) Regulative (EU) br. 1321/2014;
  - (b) za organizacije iz člana 2(1) tačke (b), nadležni organ imenovan u skladu s Prilogom Vc (Dio-CAMO) Regulative (EU) br. 1321/2014;
  - (c) za organizacije iz člana 2(1) tačke (c), nadležni organ imenovan u skladu s Prilogom III (Dio-ORO) Regulative (EU) br. 965/2012;
  - (d) za organizacije iz člana 2(1) tačkaka od (d) do (f), nadležni organ imenovan u skladu s Prilogom VII (Dio-ORA) Regulative (EU) br. 1178/2011;
  - (e) za organizacije iz člana 2(1) tačke (g), nadležni organ imenovan u skladu s članom 6(2) Regulative (EU) 2015/340;
  - (f) za organizacije iz člana 2(1) tačke (h), nadležni organ imenovan u skladu s članom 4(1) Sprovedbene regulative (EU) 2017/373;
  - (g) za organizacije iz člana 2(1) tačke (i), nadležni organ imenovan u skladu s članom 14(1) ili 14(2), kako je primjenljivo, Sprovedbene regulative (EU) 2021/664;
  - (h) za organizacije iz člana 2(1), tačka (j), nadležni organ imenovan u skladu sa članom 3(1) Sprovedbene Regulative (EU) 2023/1769.
2. Države članice mogu, za potrebe ove regulative, da imenuju nezavisni i autonomni subjekt za izvršavanje dodijeljene uloge i odgovornosti nadležnih organa iz stava 1. U tom slučaju, uspostavljaju se mjere koordinacije između tog subjekta i nadležnih organa, kako je navedeno u stavu 1, kako bi se obezbijedio djelotvoran nadzor nad svim zahtjevima koje organizacija mora da ispuni.
3. Agencija mora da, u skladu s primjenljivim pravilima o tajnosti, zaštiti ličnih podataka i zaštiti povjerljivih informacija, u potpunosti saraduje s Agencijom Evropske unije za svemirski program (EUSPA) i sa SAB-om iz člana 36 Regulative (EU) 2021/696 kako bi se obezbijedio djelotvoran nadzor nad zahtjevima koji se primjenjuju na pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi EGNOS-a.

#### *Član 7*

##### **Dostavljanje relevantnih informacija organima nadležnim za bezbjednosti mreža i informacija (NIS)**

Nadležni organi na osnovu ove regulative, bez odlaganja, obavještavaju navedeno kontakt lice određeno u skladu sa članom 8 Direktive (EU) 2016/1148 o svim relevantnim informacijama koje su uključene u obavještenja koje operatori ključnih usluga iz člana 5 Direktive (EU) 2016/1148 dostavljaju u skladu sa tačkom IS.I.OR.230 Priloga II ove regulative i tačkom IS.D.OR.230 Priloga I Sprovedbene regulative (EU) 2022/1645.

#### *Član 8*

##### **Izmjena Regulative (EU) br. 1178/2011**

Prilozi VI (Dio-ARA) i VII (Dio-ORA) Regulative (EU) br. 1178/2011 mijenjaju se u skladu s Prilogom III ove regulative.

#### *Član 9*

##### **Izmjena Regulative (EU) br. 748/2012**

Prilog I (Dio 21) Regulative (EU) br. 748/2012 mijenja se u skladu s Prilogom IV ove regulative.

#### *Član 10*

##### **Izmjena Regulative (EU) br. 965/2012**

---

<sup>4</sup> Regulativa (EZ) br. 300/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. marta 2008. godine o zajedničkim pravilima u oblasti bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva i stavljanju van snage Regulative (EZ) br. 2320/2002 (OJ L 97, 9.4.2008, str. 72).

Prilozi II (Dio-ARO) i III (Dio-ORO) Regulative (EU) br. 965/2012 mijenjaju se u skladu s Prilogom V ove regulative.

*Član 11*

**Izmjena Regulative (EU) br. 139/2014**

Prilog II (Dio-ADR.AR) Regulative (EU) br. 139/2014 mijenja se u skladu s Prilogom VI ove regulative.

*Član 12*

**Izmjena Regulative (EU) br. 1321/2014**

Prilozi II (Dio-145), III (Dio-66) i Vc (Dio-CAMO) Regulative (EU) br. 1321/2014 mijenjaju se u skladu s Prilogom VII ove regulative.

*Član 13*

**Izmjena Regulative (EU) 2015/340**

Prilozi II (Dio ATCO.AR) i III (Dio ATCO.OR) Regulative (EU) 2015/340 mijenjaju se u skladu s Prilogom VIII ove regulative.

*Član 14*

**Izmjena Sprovedbene regulative (EU) 2017/373**

Prilozi II (Dio-ATM/ANS.AR) i III (Dio-ATM/ANS.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2017/373 mijenjaju se u skladu s Prilogom IX ove regulative.

*Član 15*

**Izmjena Sprovedbene regulative (EU) 2021/664**

Sprovedbena regulativa (EU) 2021/664 mijenja se kako slijedi:

(1) u članu 15(1) tačka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f) implementirati i održavati sistem upravljanja bezbjednošću u skladu s tačkom ATM/ANS.OR.D.010 u poddjelu D Priloga III Sprovedbene regulative (EU) 2017/373 i sistem upravljanja informacionom bezbjednošću u skladu s Prilogom II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203.“;

(2) u članu 18 dodaje se sljedeća tačka (l):

„(l) uspostaviti, implementirati i održavati sistem upravljanja informacionom bezbjednošću u skladu s Prilogom I (Dio-IS.AR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203.“

*Član 16*

Ova Regulative stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Evropske unije*.

Primjenjuje se od 22. februara 2026. godine.

Međutim, na pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi EGNOS u skladu sa Sprovedbenom regulativom (EU) 2017/373, ona se primjenjuje od 1. januara 2026. godine.

Ova Regulative je u cjelini obavezujuća i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sačinjeno u Briselu 27. oktobra 2022. godine

Za Komisiju  
Predsjednica  
Ursula VON DER LEJEN

## INFORMACIONA BEZBJEDNOST – ZAHTJEVI U VEZI S ORGANIMA

## [DIO-IS.AR]

IS.AR.100 Područje primjene  
 IS.AR.200 Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću (ISMS)  
 IS.AR.205 Procjena rizika informacione bezbjednosti  
 IS.AR.210 Postupanje sa rizicima informacione bezbjednosti  
 IS.AR.215 Incidenti informacione bezbjednosti – otkrivanje, odgovor i oporavak  
 IS.AR.220 Ugovaranje aktivnosti upravljanja informacionom bezbjednošću  
 IS.AR.225 Zahtjevi u vezi s osobljem  
 IS.AR.230 Vođenje evidencije  
 IS.AR.235 Kontinuirano unapređivanje

**IS.AR.100 Područje primjene**

U ovom dijelu utvrđuju se zahtjevi za upravljanje koje treba da ispune nadležni organi iz člana 2(2) ove regulative.

Zahtjevi koje ti nadležni organi treba da ispune u cilju obavljanja aktivnosti sertifikacije, nadzora i sprovođenja propisa navedeni su u regulativama iz člana 2(1) ove regulative i člana 2 Delegirane regulative (EU) 2022/1645.

**IS.AR.200 Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću (ISMS)**

- (a) Kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u članu 1, nadležni organ uspostavlja, primjenjuje i održava sistem upravljanja informacionom bezbjednošću (ISMS) kojim se obezbjeđuje da nadležni organ:
- 1) Uspostavlja politiku informacione bezbjednosti kojom se definišu opšti principi nadležnog organa u pogledu potencijalnog uticaja rizika informacione bezbjednosti na sigurnost vazduhoplovstva;
  - 2) identifikuje i preispituje rizike informacione bezbjednosti u skladu sa tačkom IS.AR.205;
  - 3) definiše i sprovodi mjere postupanja sa rizicima informacione bezbjednosti u skladu s tačkom IS.AR.210;
  - 4) definiše i sprovodi, u skladu sa tačkom IS.AR.215, potrebne mjere za otkrivanje događaja povezanih s informacionom bezbjednošću, identifikuje događaje koji se smatraju incidentima sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva, i odgovara na te incidente informacione bezbjednosti i oporavlja se od njih;
  - 5) ispunjava zahtjeve iz tačke IS.AR.220 kada angažuje druge organizacije za bilo koji dio aktivnosti iz tačke IS.AR.200;
  - 6) ispunjava zahtjeve u vezi sa osobljem utvrđene u tački IS.AR.225;
  - 7) ispunjava zahtjeve za vođenje evidencije utvrđene u tački IS.AR.230;
  - 8) prati usklađenost organizacije sa zahtjevima ove regulative i pruža povratne informacije o nalazima (*findings*) licu iz tačke IS.AR.225 (a) kako bi se obezbijedilo djelotvorno sprovođenje korektivnih akcija;
  - 9) štiti povjerljivost svih informacija koje nadležni organ posjeduje o organizacijama koje nadzire i informacije koje je primio kroz eksterne šeme izvještavanja organizacija uspostavljenih u skladu s tačkom IS.I.OR.230 Priloga II (Dio-IS.I.OR) ove Regulative i tačkom IS.D.OR.230 Priloga (Dio-IS.D.OR) Delegirane regulative (EU) 2022/1645;
  - 10) obavještava Agenciju o izmjenama koje utiču na sposobnost nadležnog organa da obavlja svoje zadatke i izvršava svoje odgovornosti kako je definisano u ovoj regulativi;
  - 11) definiše i sprovodi procedure za razmjenu relevantnih informacija, a po potrebi na praktičan i blagovremen način kako bi drugim nadležnim organima i agencijama, kao i organizacijama, u skladu sa ovom regulativom, pomogle u sprovođenju djelotvornih procjena rizika po bezbjednost povezanih s njihovim aktivnostima.
- (b) Kako bi kontinuirano ispunjavala zahtjeve iz člana 1, nadležni organ sprovodi proces kontinuiranog unapređenja u skladu sa tačkom IS.AR.235.
- (c) Nadležni organ dokumentuje sve ključne procese, procedure, uloge i odgovornosti potrebne za usklađivanje sa tačkom IS.AR.200(a) i uspostavlja proces za izmjenu te dokumentacije.
- (d) Procesi, procedure, uloge i odgovornosti koje je nadležni organ uspostavio radi usklađenosti sa tačkom IS.AR.200(a) odgovaraju prirodi i složenosti njenih aktivnosti, na osnovu procjene rizika informacione bezbjednosti svojstvenih tim aktivnostima, i mogu se uvrstiti u druge postojeće sisteme upravljanja koje nadležni organ već primjenjuje.

**IS.AR.205 Procjena rizika informacione bezbjednosti**

- (a) Nadležni organ identifikuje sve elemente svoje organizacije koji mogu biti izloženi rizicima informacione bezbjednosti. To uključuje:
- (1) aktivnosti, objekte i resurse nadležnog organa, kao i usluge koje nadležni organ obavlja, pruža, prima ili održava;
  - (2) opremu, sisteme, podatke i informacije koji doprinose funkcionisanju elemenata navedenih u tački (1).
- (b) Nadležni organ identifikuje interfejse koje njegova organizacija ima sa drugim organizacijama i koji bi mogli dovesti do međusobne izloženosti rizicima informacione bezbjednosti.
- (c) Za elemente i interfejse iz tačaka (a) i (b), nadležni organ identifikuje rizike informacione bezbjednosti koji mogu uticati na sigurnost vazduhoplovstva.

Za svaki identifikovani rizik, nadležni organ je dužan da:

- (1) dodijeli nivo rizika u skladu s unaprijed definisanom klasifikacijom koju je utvrdio nadležni organ;
- (2) poveže svaki rizik i njegov nivo sa odgovarajućim elementom ili interfejsom utvrđenim u skladu sa tačkama (a) i (b).

U unaprijed definisanoj klasifikaciji iz tačke (1) uzima se u obzir potencijalna pojava scenarija prijetnje i ozbiljnost njegovih posljedica po sigurnost. Na osnovu te klasifikacije i uzimajući u obzir da li nadležni organ ima strukturisan i ponovljiv proces upravljanja rizicima za operacije, nadležni organ može da utvrdi je li rizik prihvatljiv ili je s njim potrebno postupati u skladu sa tačkom IS.AR.210.

Kako bi se olakšala međusobna uporedivost procjene rizika, pri dodjeljivanju nivoa rizika u skladu sa tačkom (1) uzimaju se u obzir relevantne informacije prikupljene u koordinaciji s organizacijama iz tačke (b).

- (d) Nadležni organ pregleda i ažurira procjenu rizika sprovedenu u skladu sa tačkama (a), (b) i (c) u bilo kojoj od sljedećih situacija:
- (1) ako je došlo do promjene elemenata u zavisnosti od rizika informacione bezbjednosti;
  - (2) ako je došlo do promjene u interfejsima između organizacije nadležnog organa i drugih organizacija ili u rizicima koje su prijavile druge organizacije;
  - (3) ako je došlo do promjene informacija ili iskustava koji se koriste za identifikaciju, analizu i klasifikaciju rizika;
  - (4) ako su izvučene pouke na osnovu analize incidenata povezanih s informacionom bezbjednošću.

#### **IS.AR.210 Postupanje sa rizicima informacione bezbjednosti**

- (a) Nadležni organ razvija mjere za otklanjanje neprihvatljivih rizika identifikovanih u skladu sa tačkom IS.AR.205, blagovremeno ih sprovodi i provjerava njihovu kontinuiranu efektivnost. Te mjere omogućavaju da nadležni organ:
- (1) kontroliše okolnosti koje doprinose efektivnoj pojavi scenarija prijetnje;
  - (2) ublaži posljedice na sigurnost vazduhoplovstva povezane sa realizacijom scenarija prijetnje;
  - (3) izbjegava rizike.
- Te mjere ne smiju da uvedu nove potencijalne neprihvatljive rizike po sigurnost vazduhoplovstva.
- (b) Lice iz tačke IS.AR.225 (a) i drugo uključeno osoblje nadležnog organa obavještavaju se o ishodu procjene rizika koja je sprovedena u skladu sa tačkom IS.AR.205, odgovarajućim scenarijima prijetnji i mjerama koje treba sprovesti. Nadležni organ obavještava i organizacije sa kojima ima interfejs u skladu sa tačkom IS.AR.205(b) o svim rizicima koji su zajednički i nadležnom organu i organizaciji.

#### **IS.AR.215 Incidenti povezani s informacionom bezbjednošću — otkrivanje, odgovor i oporavak**

- (a) Na osnovu rezultata procjene rizika koja je sprovedena u skladu sa tačkom IS.AR.205 i rezultata postupanja s rizicima koje je sprovedeno u skladu sa tačkom IS.AR.210, nadležni organ sprovodi mjere za otkrivanje događaja koji ukazuju na potencijalnu pojavu neprihvatljivih rizika i koje bi mogle uticati na sigurnost vazduhoplovstva. Te mjere omogućavaju da nadležni organ:
- (1) identifikuje odstupanja od unaprijed utvrđenih osnovnih vrijednosti funkcionalnih performansi;
  - (2) aktivira upozorenja za pokretanje odgovarajućih mjera odgovora, u slučaju bilo kakvog odstupanja.
- (b) Nadležni organ sprovodi mjere s ciljem da odgovori na sve uslove događaja koji su identifikovani u tački (a) koji mogu postati ili su već postali incident povezan s informacionom bezbjednošću. Te mjere odgovora omogućavaju da nadležni organ:
- (1) pokrene reakciju svoje organizacije na upozorenja iz tačke (a)(2) aktiviranjem unaprijed definisanih resursa i toka akcija (radnji);
  - (2) ograniči širenje napada i izbjegne potpunu realizaciju scenarija prijetnje;
  - (3) kontroliše način otkaza zahvaćenih elemenata definisanih u tački IS.AR.205(a).
- (c) Nadležni organ sprovodi mjere čiji je cilj oporavak od incidenata povezanih s informacionom bezbjednošću, uključujući mjere u slučaju nužde, po potrebi. Te mjere oporavka omogućavaju da organizacija:
- (1) ukloni stanje koje je dovelo do incidenta, ili da ga ograniči na podnošljiv nivo;
  - (2) povрати sigurno stanje zahvaćenih elemenata definisanih u tački IS.AR.205(a) u okviru vremena oporavka koji je prethodno odredila organizacija.

#### **IS.AR.220 Ugovaranje aktivnosti upravljanja informacionom bezbjednošću**

Nadležni organ obezbjeđuje da su prilikom ugovaranja bilo kojeg dijela aktivnosti iz tačke IS.AR.200 sa drugim organizacijama, ugovorene aktivnosti usklađene sa zahtjevima ove regulative i organizacija s kojom je sklopljen ugovor djeluje pod njenim nadzorom. Nadležni organ obezbjeđuje da se rizicima povezanim s ugovorenim aktivnostima upravlja na odgovarajući način.

#### **IS.AR.225 Zahtjevi u vezi s osobljem**

Nadležni organ mora da:

- (a) ima lice koje ima ovlaštenje da uspostavi i održava organizacione strukture, politike, procese i procedure potrebne za sprovođenje ove regulative.

To lice mora da:

- (1) ima ovlaštenje za potpuni pristup resursima koji su nadležnom organu potrebni za obavljanje svih zadataka koji se zahtijevaju ovom regulativom;
- (2) ima delegirano ovlaštenje potrebno za izvršavanje dodijeljenih dužnosti;

- (b) ima uspostavljen proces kojim se obezbjeđuje dovoljan broj osoblja za obavljanje aktivnosti obuhvaćenih ovim Prilogom;
- (c) ima uspostavljen proces kojim se obezbjeđuje da osoblje iz tačke (b) ima potrebnu stručnost za obavljanje svojih zadataka;
- (d) ima uspostavljen proces kojim se obezbjeđuje da je osoblje upoznato s odgovornostima povezanim sa dodijeljenim ulogama i zadacima;
- (e) obezbijedi da su identitet i pouzdanost osoblja koje ima pristup informacionim sistemima i podacima u skladu sa zahtjevima ove regulative adekvatno uspostavljeni.

#### **IS.AR.230 Vođenje evidencije**

- (a) Nadležni organ vodi evidenciju o svojim aktivnostima upravljanja informacionom bezbjednošću.
  - (1) Nadležni organ obezbjeđuje da se arhiviraju i prate sljedeće evidencije:
    - (i) ugovore za aktivnosti iz tačke IS.AR.200(a)(5);
    - (ii) evidencija ključnih procesa iz tačke IS.AR.200(d);
    - (iii) evidencije o rizicima utvrđenim u procjeni rizika iz tačke IS.AR.205 i povezanim mjerama postupanja sa rizicima iz tačke IS.AR.210;
    - (iv) evidencije o događajima povezanim s informacionom bezbjednošću koje će možda biti potrebno ponovo procijeniti kako bi se ustanovili neotkriveni incidenti ili ranjivosti informacione bezbjednosti.
  - (2) Evidencije iz tačke (1)(i) čuvaju se najmanje pet godina nakon izmjene ili raskida ugovora.
  - (3) Evidencije iz tačaka (1)(ii) i (iii) čuvaju se najmanje pet godina.
  - (4) Evidencije iz tačke (1)(iv) čuvaju se dok se događaji povezani s informacionom bezbjednošću ponovo ne procijene u skladu sa periodičnošću koja je utvrđena procedurom koju je definisao nadležni organ.
- (b) Nadležni organ vodi evidenciju o kvalifikacijama i iskustvu osoblja uključenog u aktivnosti upravljanja informacionom bezbjednošću.
  - (1) Evidencije o kvalifikacijama i iskustvu osoblja čuvaju se sve dok je to lice radno angažovano kod nadležnog organa i najmanje tri godine nakon što je lice napustilo taj nadležni organ.
  - (2) Članovi osoblja, na njihov zahtjev, dobijaju pristup svojim pojedinačnim evidencijama. Osim toga, nadležni organ im, na njihov zahtjev, po napuštanju nadležnog organa, dostavlja kopiju njihovih ličnih evidencija.
- (c) Format evidencije mora se definisati u procedurama nadležnog organa.
- (d) Evidencije se čuvaju na način kojim se obezbjeđuje zaštita od oštećenja, promjene ili krađe, a informacije se, po potrebi, identifikuju u skladu sa njihovim stepenom tajnosti. Nadležni organ obezbjeđuje da se evidencije čuvaju na način kojim se obezbjeđuje integritet, autentičnost i ovlašćen pristup.

#### **IS.AR.235 Kontinuirano unapređivanje**

- (a) Nadležni organ procjenjuje efektivnost i sposobnost ISMS-a koristeći odgovarajuće indikatore efikasnosti. Ta se procjena sprovodi shodno unaprijed definisanom godišnjem planu koji je odredio nadležni organ ili nakon incidenta u vezi s informacionom bezbjednošću.
- (b) Ako se nakon procjene koja je sprovedena u skladu s tačkom (a) utvrde nedostaci, nadležni organ preduzima potrebne mjere za unapređenje kako bi obezbijedio da ISMS i dalje ispunjava primjenljive zahtjeve i održava rizike informacione bezbjednosti na prihvatljivom nivou. Osim toga, nadležni organ ponovo procjenjuje one elemente ISMS-a na koje utiču donesene mjere.

**INFORMACIONA BEZBJEDNOST – ZAHTJEVI U VEZI S ORGANIZACIJAMA**  
**[DIO-IS.I.OR]**

IS.I.OR.100 Područje primjene  
 IS.I.OR.200 Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću (ISMS)  
 IS.I.OR.205 Procjena rizika informacione bezbjednosti  
 IS.I.OR.210 Postupanje s rizicima informacione bezbjednosti  
 IS.I.OR.215 Šema internog izvještavanja  
 IS.I.OR.220 Incidenti informacione bezbjednosti — otkrivanje, odgovor i oporavak  
 IS.I.OR.225 Odgovor na nalaze (*findings*) nadležnog organa  
 IS.I.OR.230 Šema eksternog izvještavanja  
 IS.I.OR.235 Ugovaranje aktivnosti upravljanja informacionom bezbjednošću  
 IS.I.OR.240 Zahtjevi u vezi s osobljem  
 IS.I.OR.245 Vođenje evidencije  
 IS.I.OR.250 Priručnik za upravljanje informacionom bezbjednošću (ISMM)  
 IS.I.OR.255 Izmjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću  
 IS.I.OR.260 Kontinuirano unapređivanje

**IS.I.OR.100 Područje primjene**

U ovom dijelu se utvrđuju zahtjevi koje moraju da ispune organizacije iz člana 2(1) ove regulative.

**IS.I.OR.200 Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću (ISMS)**

- (a) Kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u članu 1, organizacija uspostavlja, primjenjuje i održava sistem upravljanja informacionom bezbjednošću (ISMS) kojim se obezbjeđuje da organizacija:
- (1) uspostavlja politiku informacione bezbjednosti kojom se utvrđuju opšti principi organizacije u pogledu potencijalnog uticaja rizika informacione bezbjednosti na sigurnost vazduhoplovstva;
  - (2) identifikuje i pregleda rizike informacione bezbjednosti u skladu sa tačkom IS.I.OR.205;
  - (3) definiše i sprovodi mjere postupanja sa rizicima informacione bezbjednosti u skladu s tačkom IS.I.OR.210;
  - (4) primjenjuje šemu internog izvještavanja o informacionoj bezbjednosti u skladu sa tačkom IS.I.OR.215;
  - (5) definiše i sprovodi, u skladu sa tačkom IS.I.OR.220, potrebne mjere za otkrivanje događaja povezanih s informacionom bezbjednošću, identifikuje događaje koji se smatraju incidentima sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva, osim u slučajevima koji su dozvoljeni u skladu sa tačkom IS.I.OR.205(e), odgovara na te incidente i oporavlja se od njih;
  - (6) implementira mjere koje je nadležni organ propisao kao neposrednu reakciju na incident ili ranjivost povezanu s informacionom bezbjednošću koja može uticati na sigurnost vazduhoplovstva;
  - (7) preduzima odgovarajuću akciju, u skladu sa tačkom IS.I.OR.225, kako bi se otklonili nalazi (*findings*) koje je dao nadležni organ;
  - (8) primjenjuje šemu eksternog izvještavanja u skladu s tačkom IS.I.OR.230 kako bi se nadležnom organu omogućilo da preduzme odgovarajuće akcije;
  - (9) ispunjava zahtjeve iz tačke IS.I.OR.235 kada angažuje druge organizacije za bilo koji dio aktivnosti iz tačke IS.I.OR.200;
  - (10) ispunjava zahtjeve u vezi sa osobljem utvrđene u skladu sa u tačkom IS.I.OR.240;
  - (11) ispunjava zahtjeve u vezi sa vođenjem evidencije utvrđenim u skladu sa tačkom IS.I.OR.245;
  - (12) prati usklađenost organizacije sa zahtjevima ove regulative i pruža povratne informacije o nalazima (*findings*) odgovornom rukovodiocu kako bi se obezbijedilo djelotvorno sprovođenje korektivnih akcija;
  - (13) štiti, ne dovodeći u pitanje primjenjive zahtjeve za prijavljivanje incidenata, povjerljivost svih informacija koje je organizacija primila od drugih organizacija, u skladu sa njihovim stepenom osjetljivosti.
- (b) Kako bi kontinuirano ispunjavala zahtjeve iz člana 1, organizacija sprovodi proces kontinuiranog unapređivanja u skladu sa tačkom IS.I.OR.260.
- (c) Organizacija, u skladu sa tačkom IS.I.OR.250, dokumentuje sve ključne procese, procedure, uloge i odgovornosti potrebne za usklađivanje sa tačkom IS.I.OR.200(a) i uspostavlja proces za izmjenu te dokumentacije. Promjenama tih procesa, procedura, uloga i odgovornosti upravlja se u skladu sa tačkom IS.I.OR.255.
- (d) Procesi, procedure, uloge i odgovornosti koje je organizacija uspostavila radi usklađenosti sa tačkom IS.I.OR.200(a) odgovaraju prirodi i složenosti njenih aktivnosti, na osnovu procjene rizika informacione bezbjednosti svojstvenih tim aktivnostima, i mogu se uvrstiti u druge postojeće sisteme upravljanja koje organizacija već primjenjuje.
- (e) Ne dovodeći u pitanje obavezu ispunjavanja zahtjeva za prijavljivanje iz Regulative (EU) br. 376/2014 i zahtjeve iz tačke IS.I.OR.200 (a)(13), nadležni organ može organizaciji da izda odobrenje da se ne primjenjuju zahtjevi iz tačaka od (a) do (d) i povezanih zahtjeva iz tačaka od IS.I.OR.205 do IS.I.OR.260, ako dokaže, na zadovoljstvo tog organa, da njene aktivnosti, objekti i resursi, kao i usluge koje obavlja, pruža, prima i održava, ne predstavljaju ni njoj niti drugim organizacijama nikakve

rizike informacione bezbjednosti sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva. Odobrenje se zasniva na dokumentovanoj procjeni rizika informacione bezbjednosti koju je sprovedla organizacija ili treća strana u skladu sa tačkom IS.I.OR.205 i koju je pregledao i odobrio nadležni organ.

Nadležni organ će preispitati kontinuiranu važnost tog odobrenja nakon primjenljivog nadzornog ciklusa provjere (*audit*) i kad god se sprovedu izmjene u području rada organizacije.

#### **IS.I.OR.205 Procjena rizika informacione bezbjednosti**

- (a) Organizacija identifikuje sve svoje elemente koji mogu biti izloženi rizicima informacione bezbjednosti. To uključuje:
  - (1) aktivnosti, objekte i resurse organizacije, kao i usluge koje organizacija obavlja, pruža, prima ili održava;
  - (2) opremu, sisteme, podatke i informacije koji doprinose funkcionisanju elemenata navedenih u tački (1).
- (b) Organizacija identifikuje interfejsne koje ima sa drugim organizacijama i koji bi mogli dovesti do međusobne izloženosti rizicima informacione bezbjednosti.
- (c) U pogledu elemenata i interfejsa iz tačkaka (a) i (b), organizacija identifikuje rizike informacione bezbjednosti sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva. Za svaki identifikovani rizik, organizacija je dužna da:
  - (1) dodijeli nivo rizika u skladu s unaprijed definisanom klasifikacijom koju je utvrdila organizacija;
  - (2) poveže svaki rizik i njegov nivo sa odgovarajućim elementom ili interfejsom utvrđenim u skladu sa tačkama (a) i (b).U unaprijed definisanoj klasifikaciji iz tačke (1) uzima se u obzir potencijalna pojava scenarija prijetnje i ozbiljnost njegovih posljedica po sigurnost. Na osnovu te klasifikacije i uzimajući u obzir da li organizacija ima strukturisan i ponovljiv proces upravljanja rizicima za operacije, organizacija može da utvrdi je li rizik prihvatljiv ili je s njim potrebno postupati u skladu sa tačkom IS.I.OR.210. Kako bi se olakšala međusobna uporedivost procjena rizika, pri dodjeljivanju nivoa rizika u skladu sa tačkom (1) uzimaju se u obzir relevantne informacije prikupljene u koordinaciji s organizacijama iz tačke (b).
- (d) Organizacija pregleda i ažurira procjenu rizika sprovedenu u skladu sa tačkama (a), (b) i, prema potrebi, tačkama (c) ili (e) u bilo kojoj od sljedećih situacija:
  - (1) ako je došlo do promjene elemenata u zavisnosti od rizika informacione bezbjednosti;
  - (2) ako je došlo do promjene u interfejsima između organizacije i drugih organizacija ili u rizicima koje su prijavile druge organizacije;
  - (3) ako je došlo do promjene informacija ili znanja koji se koriste za identifikaciju, analizu i klasifikaciju rizika;
  - (4) ako su izvučene pouke na osnovu analize incidenata povezanih s informacionom bezbjednošću.
- (e) Odstupajući od tačke (c), organizacije koje moraju da budu usklađene s poddijelom C Priloga III (Dio-ATM/ANS.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2017/373 zamjenjuju analizu uticaja na sigurnost vazduhoplovstva analizom uticaja na njihove usluge u skladu s procjenom sigurnosne podrške koja se zahtijeva tačkom ATM/ANS.OR.C.005. Ta procjena sigurnosne podrške stavlja se na raspolaganje pružaocima usluga vazdušnog saobraćaja kojima one pružaju usluge i ti pružaoci usluga vazdušnog saobraćaja odgovorni su za ocjenu uticaja na sigurnost vazduhoplovstva.

#### **IS.I.OR.210 Postupanje sa rizicima informacione bezbjednosti**

- (a) Organizacija razvija mjere za otklanjanje neprihvatljivih rizika identifikovanih u skladu sa tačkom IS.I.OR.205, blagovremeno ih sprovodi i provjerava njihovu kontinuiranu efektivnost. Te mjere omogućavaju da organizacija:
  - (1) kontroliše okolnosti koje doprinose stvarnoj pojavi scenarija prijetnje;
  - (2) ublaži posljedice na sigurnost vazduhoplovstva povezane sa realizacijom scenarija prijetnje;
  - (3) izbjegava rizike.

Te mjere ne smiju da uvedu nove potencijalne neprihvatljive rizike po sigurnost vazduhoplovstva.

- (b) Lice iz tačke IS.I.OR.240 tačkaka (a) i (b) i drugo uključeno osoblje organizacije obavještavaju se o ishodu procjene rizika koja je sprovedena u skladu sa tačkom IS.I.OR.205, odgovarajućim scenarijima prijetnji i mjerama koje treba sprovesti.

Organizacija obavještava i organizacije sa kojima ima interfejs u skladu sa tačkom IS.I.OR.205(b) o svim rizicima koji su zajednički objema organizacijama.

#### **IS.I.OR.215 Šema internog izvještavanja o informacionoj bezbjednosti**

- (a) Organizacija uspostavlja šemu internog izvještavanja radi prikupljanja i ocjene događaja povezanih sa informacionom bezbjednošću, uključujući one koje treba prijaviti u skladu sa tačkom IS.I.OR.230.
- (b) Ta šema i proces iz tačke IS.I.OR.220 omogućavaju da organizacija:

- (1) Identifikuje koji se događaji, prijavljeni u skladu sa tačkom (a), smatraju incidentima ili ranjivostima povezanim sa informacionom bezbjednošću koji potencijalno mogu uticati na sigurnost vazduhoplovstva;
  - (2) identifikuje uzroke i faktore koji doprinose nastanku incidenata i ranjivosti povezanih s informacionom bezbjednošću, utvrđenih u skladu sa tačkom (1) i rješava ih u okviru procesa upravljanja rizicima informacione bezbjednosti u skladu sa tačkama IS.I.OR.205 i IS.I.OR.220;
  - (3) obezbjeđuje ocjenu svih poznatih relevantnih informacija koje se odnose na incidente i ranjivosti povezane s informacionom bezbjednošću, koje su identifikovane u skladu s tačkom (1);
  - (4) obezbjeđuje primjenu metode za internu distribuciju informacija prema potrebi.
- (c) Svaka ugovorena organizacija koja organizaciju može da izloži rizicima informacione bezbjednosti sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva dužna je da organizaciji prijavi događaje povezane s informacionom bezbjednošću. Te prijave podnose se primjenom procedura utvrđenih u posebnim ugovornim aranžmanima i ocjenjuju se u skladu s tačkom (b).
- (d) Organizacija saraduje u istragama sa svim drugim organizacijama koje značajno doprinose informacionoj bezbjednosti sopstvenih aktivnosti.
- (e) Organizacija može da uvrsti šemu izvještavanja s drugim šemama izvještavanja koje je već sprovela.

#### **IS.I.OR.220 Incidenti povezani s informacionom bezbjednošću — otkrivanje, odgovor i oporavak**

- (a) Na osnovu rezultata procjene rizika koja je sprovedena u skladu s tačkom IS.I.OR.205 i rezultata postupanja s rizicima koje je sprovedeno u skladu sa tačkom IS.I.OR.210, organizacija sprovodi mjere za otkrivanje incidenata i ranjivosti koje ukazuju na potencijalnu realizaciju neprihvatljivih rizika i koje bi mogle uticati na sigurnost vazduhoplovstva. Te mjere omogućavaju da organizacija:
- (1) identifikuje odstupanja od unaprijed utvrđenih osnovnih vrijednosti funkcionalnih performansi;
  - (2) aktivira upozorenja za pokretanje odgovarajućih mjera odgovora, u slučaju bilo kakvog odstupanja.
- (b) Organizacija sprovodi mjere s ciljem da odgovori na sve uslove događaja koji su identifikovani u tački (a) koji mogu postati ili su već postali incident povezan s informacionom bezbjednošću. Te mjere odgovora omogućavaju da organizacija:
- (1) pokrene reakciju na upozorenja iz tačke (a)(2) aktiviranjem unaprijed definisanih resursa i toka radnji;
  - (2) ograniči širenje napada i izbjegne potpunu realizaciju scenarija prijetnje;
  - (3) kontroliše način otkaza zahvaćenih elemenata definisanih u tački IS.I.OR.205(a).
- (c) Organizacija sprovodi mjere čiji je cilj oporavak od incidenata povezanih s informacionom bezbjednošću, uključujući mjere u slučaju nužde, po potrebi. Te mjere oporavka omogućavaju da organizacija:
- (1) ukloni stanje koje je dovelo do incidenta, ili da ga ograniči na podnošljiv nivo;
  - (2) ostvari sigurno stanje zahvaćenih elemenata definisanih u tački IS.I.OR.205(a) u okviru vremena oporavka koji je prethodno odredila organizacija.

#### **IS.I.OR.225 Odgovor na nalaze nadležnog organa**

- (a) Nakon prijema obavještenja o nalazima (*findings*) koje je dostavio nadležni organ, organizacija:
- (1) utvrđuje osnovni uzrok ili uzroke neusklađenosti i faktore koji tome doprinose;
  - (2) utvrđuje plan korektivnih mjera;
  - (3) dokazuje korekciju neusklađenosti na način prihvatljiv nadležnom organu.
- (b) Mjere iz tačke (a) sprovode se u periodu dogovorenom sa nadležnim organom.

#### **IS.I.OR.230 Šema eksternog izvještavanja o informacionoj bezbjednosti**

- (a) Organizacija primjenjuje šemu izvještavanja o informacionoj bezbjednosti koja je u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Regulativi (EU) br. 376/2014 i njenim delegiranim i sprovedbenim aktima, ako se ta regulativa primjenjuje na organizaciju.
- (b) Ne dovodeći u pitanje obaveze iz Regulative (EU) br. 376/2014, organizacija obezbjeđuje da se nadležnom organu prijavljuje svaki incident ili ranjivost povezana s informacionom bezbjednošću koji mogu predstavljati značajan rizik za sigurnost vazduhoplovstva. Pored toga:

- (1) ako takav incident ili ranjivost utiče na vazduhoplov ili povezani sistem ili komponentu, organizacija o tome takođe izvještava nosioca odobrenja projekta;
  - (2) ako takav incident ili ranjivost utiče na sistem ili komponentu koji koristi organizacija, ona o tome izvještava organizaciju koja je odgovorna za projektovanje sistema ili komponente.
- (c) Organizacija izvještava o uslovima iz tačke (b) kako slijedi:
- (1) Obavještenje se dostavlja nadležnom organu i, ako je primjenljivo, imaocu odobrenja projekta ili organizaciji koja je odgovorna za projektovanje sistema ili komponente čim organizaciji stanje bude poznato;
  - (2) izvještaj se dostavlja nadležnom organu i, ako je primjenljivo, imaocu odobrenja projekta ili organizaciji koja je odgovorna za projektovanje sistema ili komponente što prije, u vremenskom interevalu ne dužem od 72 sata od trenutka kada je stanje poznato organizaciji, izuzev ako to sprječavaju okolnosti.
- Izvještaj se sačinjava u obliku koji određuje nadležni organ i sadrži sve relevantne informacije o stanju koje je poznato organizaciji;
- (3) Izveštaj o o pratećim aktivnostima podnosi se nadležnom organu i, ako je primjenljivo, imaocu odobrenja projekta ili organizaciji odgovornoj za projektovanje sistema ili komponente, i sadrži detaljne radnje koje je organizacija preduzela ili koje namjerava da preduzme kako bi se oporavila od incidenata i o mjerama koje namjerava da preduzme kako bi spriječila slične incidente u vezi s informacionom bezbjednošću u budućnosti.

Izveštaj o pratećim aktivnostima podnosi se čim se te mjere utvrde i sačinjava se u obliku koji odredi nadležni organ.

#### **IS.I.OR.235 Ugovaranje aktivnosti upravljanja informacionom bezbjednošću**

- (a) Organizacija obezbjeđuje da su prilikom ugovaranja bilo kojeg dijela aktivnosti iz tačke IS.D.OR.200 sa drugim organizacijama, ugovorene aktivnosti usklađene sa zahtjevima ove regulative i da ugovorene organizacije djeluju pod njenim nadzorom. Organizacija obezbjeđuje da se rizicima povezanim s ugovorenim aktivnostima upravlja na odgovarajući način.
- (b) Organizacija obezbjeđuje da nadležni organ može, na zahtjev, da ima pristup ugovorenoj organizaciji kako bi se utvrdila kontinuirana usklađenost sa primjenljivim zahtjevima utvrđenim u ovoj regulativi.

#### **IS.I.OR.240 Zahtjevi u vezi s osobljem**

- (a) Odgovorni rukovodilac organizacije imenovan u skladu s Regulativama (EU) br. 1321/2014 (EU) br. 965/2012, (EU) br. 1178/2011, (EU) 2015/340, Sprovedbenom regulativom (EU) 2017/373 ili Sprovedbenom regulativom (EU) 2021/664, kako je primjenljivo u skladu sa članom 2(1) ove regulative, ima korporativno ovlaštenje da obezbijedi da se sve aktivnosti koje se zahtijevaju ovom regulativom mogu finansijski obezbijediti i sprovesti. To lice mora da:
  - (1) obezbijedi da su na raspolaganju sva potrebna sredstva za ispunjavanje zahtjeva ove regulative;
  - (2) uspostavi i promoviše politiku informacione bezbjednosti iz tačke IS.I.OR.200(a)(1);
  - (3) pokaže osnovno razumijevanje ove regulative.
- (b) Odgovorni rukovodilac imenuje lice ili grupu lica da bi se obezbijedilo da organizacija ispunjava zahtjeve ove regulative i definiše obim njihovih ovlaštenja. To lice ili grupa lica direktno odgovara/ju odgovornom rukovodiocu i mora da ima/ju odgovarajuće znanje, obrazovanje i iskustvo za izvršavanje svojih odgovornosti. U procedurama se određuje ko zamjenjuje određeno lice u slučaju njegovog dužeg odsustva.
- (c) Odgovorni rukovodilac imenuje lice ili grupu lica za upravljanje funkcijom praćenja usklađenosti iz tačke IS.I.OR.200 (a)(12).
- (d) Ako organizacija dijeli organizacione strukture, politike, procese i procedure povezane s informacionom bezbjednošću sa drugim organizacijama ili područjima aktivnosti u sopstvenoj organizaciji koja nisu dio odobrenja ili izjave, odgovorni rukovodilac može da delegira te aktivnosti zajedničkom odgovornom licu.  
U tom slučaju, uspostavljaju se mjere koordinacije između odgovornog rukovodioca organizacije i zajedničkog odgovornog lica kako bi se obezbijedila odgovarajuća integracija upravljanja informacionom bezbjednošću unutar organizacije.
- (e) Odgovorni rukovodilac ili zajedničko odgovorno lice iz tačke (d), ima korporativno ovlaštenje da uspostavi i održava organizacione strukture, politike, procese i procedure potrebne za primjenu tačke IS.I.OR.200.
- (f) Organizacija mora da ima uspostavljen proces kojim se obezbjeđuje da ima dovoljno osoblja za obavljanje aktivnosti obuhvaćenih ovim Prilogom.
- (g) Organizacija mora da ima uspostavljen proces kojim se obezbjeđuje da osoblje iz tačke (f) ima potrebnu stručnost za obavljanje svojih zadataka.
- (h) Organizacija mora da ima uspostavljen proces kojim se obezbjeđuje da je osoblje upoznato s odgovornostima povezanim sa dodijeljenim ulogama i zadacima.

- (i) Organizacija obezbeđuje da su identitet i pouzdanost osoblja koje ima pristup informacionim sistemima i podacima u skladu sa zahtjevima ove regulative adekvatno definisani.

#### **IS.I.OR.245 Vođenje evidencije**

- (a) Organizacija vodi evidenciju o svojim aktivnostima upravljanja informacionom bezbjednošću.
  - (1) Organizacija obezbeđuje da se arhiviraju i prate sljedeće evidencije:
    - (i) sva primljena odobrenja i sve povezane procjene rizika informacione bezbjednosti u skladu sa tačkom IS.I.OR.200(e);
    - (ii) ugovore za aktivnosti iz tačke IS.I.OR.200(a)(9);
    - (iii) evidencije ključnih procesa iz tačke IS.I.OR.200(d);
    - (iv) evidencije o rizicima utvrđenim u procjeni rizika iz tačke IS.I.OR.205 i povezanim mjerama postupanja sa rizicima iz tačke IS.I.OR.210;
    - (v) evidencije o incidentima i ranjivostima povezanim sa informacionom bezbjednošću koji su prijavljeni u skladu sa šemama izvještavanja iz tačaka IS.I.OR.215 i IS.I.OR.230;
    - (vi) evidencije o događajima povezanim sa informacionom bezbjednošću koje će možda biti potrebno ponovo procijeniti kako bi se ustanovili neotkriveni incidenti ili ranjivosti informacione bezbjednosti.
  - (2) Evidencije iz tačke (1)(i) čuvaju se najmanje pet godina nakon prestanka važenja odobrenja.
  - (3) Evidencije iz tačke (1)(ii) čuvaju se najmanje pet godina nakon izmjene ili raskida ugovora.
  - (4) Evidencije iz tačaka (1)(iii), (iv) i (v) čuvaju se najmanje pet godina.
  - (5) Evidencije iz tačke (1)(vi) čuvaju se dok se ti događaji povezani sa informacionom bezbjednošću ponovo ne procijene u skladu sa periodičnošću koja je utvrđena procedurom koju je definisala organizacija.
- (b) Organizacija čuva evidencije o kvalifikacijama i iskustvu svog osoblja koje je uključeno u aktivnosti upravljanja bezbjednošću informacija.
  - (1) Evidencije o kvalifikacijama i iskustvu osoblja čuvaju se sve dok je to lice radno angažovano organizaciji i najmanje tri godine nakon što je lice napustilo organizaciju.
  - (2) Članovi osoblja, na njihov zahtjev, dobijaju pristup svojim pojedinačnim evidencijama. Osim toga, organizacija im, na njihov zahtjev, po napuštanju organizacije, dostavlja kopiju njihove lične evidencije.
- (c) Format evidencija mora se definisati u procedurama organizacije.
- (d) Evidencije se čuvaju na način kojim se obezbeđuje zaštita od oštećenja, promjene ili krađe, a informacije se, po potrebi, identifikuju u skladu sa njihovim stepenom tajnosti. Organizacija obezbeđuje da se evidencije čuvaju na način kojim se obezbeđuje integritet, autentičnost i ovlašćen pristup.

#### **IS.I.OR.250 Priručnik za upravljanje informacionom bezbjednošću (ISMM)**

- (a) Organizacija nadležnom organu stavlja na raspolaganje priručnik za upravljanje informacionom bezbjednošću (ISMM) i, ako je primjenljivo, sve povezane priručnike i procedure na koje se poziva, koji sadrže:
  - (1) potpisanu izjavu odgovornog rukovodioca kojom se potvrđuje da će organizacija u svakom trenutku postupati u skladu s ovim Prilogom i ISMM-om. Ako odgovorni rukovodilac nije glavni izvršni direktor (CEO) organizacije, tada glavni (izvršni) direktor takođe potpisuje izjavu, pored rukovodioca organizacije;
  - (2) zvanja, imena, dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja lica ili licâ iz tačke IS.I.OR.240(b) i (c);
  - (3) zvanje, ime, dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja zajedničkog odgovornog lica iz tačke IS.I.OR.240(d), ako je primjenljivo;
  - (4) politiku informacione bezbjednosti organizacije iz tačke IS.I.OR.200(a)(1);
  - (5) opšti opis broja i kategorija osoblja i uspostavljenog sistema za planiranje raspoloživosti osoblja kako je propisano tačkom IS.I.OR.240;

- (6) zvanja, imena, dužnosti, odgovornosti i ovlaštenja ključnih osoba odgovornih za primjenu tačke IS.I.OR.200, uključujući lice ili lica odgovornih za funkciju praćenja usklađenosti iz tačke IS.I.OR.200(a)(12);
- (7) organizacionu šemu koja prikazuje povezanost i odgovornosti lica iz tačaka (2) i (6);
- (8) šematski prikaz internog izvještavanja iz tačke IS.I.OR.215;
  
- (9) procedure kojima se utvrđuje kako organizacija obezbjeđuje usklađenost s ovim dijelom, a posebno:
  - (i) dokumentaciju iz tačke IS.I.OR.200(c);
  - (ii) procedure kojima se definiše kako organizacija kontroliše sve ugovorene aktivnosti iz tačke IS.I.OR.200(a)(9);
  - (iii) proceduru izmjene ISMM-a koja je definisana u tački (c);
  
- (10) detalje o trenutno odobrenim alternativnim načinima usklađivanja.
  
- (b) Prvo izdanje ISMM-a odobrava, a jedan primjerak zadržava nadležni organ. Odobrenje nije potrebno za deklarisanu organizaciju. ISMM se mijenja prema potrebi kako bi postojao ažurirani opis ISMS-a organizacije. Primjerak svih izmjena ISMM-a dostavlja se nadležnom organu.
  
- (c) Izmjenama ISMM-a upravlja se u skladu s procedurom koju utvrđuje organizacija. Sve izmjene koje nisu obuhvaćene ovom procedurom i sve izmjene povezane s promjenama navedenim u tački IS.I.OR.255(b) odobrava nadležni organ. Odobrenje nije potrebno za deklarisanu organizaciju.
  
- (d) Organizacija može da integriše ISMM s drugim priručnicima za upravljanje ili priručnicima koje posjeduje, pod uslovom da postoji jasno unakrsno pozivanje koje ukazuje koji djelovi priručnika ili priručnika za upravljanje odgovaraju različitim zahtjevima iz ovog Priloga.

#### **IS.I.OR.255 Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću**

- (a) Promjenama ISMS-a može se upravljati i o njima se može obavijestiti nadležni organ procedurom koju je definisala organizacija. Tu proceduru odobrava nadležni organ, osim za deklarisanu organizaciju..
  
- (b) U vezi sa promjenama ISMS-a koje nisu obuhvaćene procedurom iz tačke (a), organizacija podnosi zahtjev, i dobija odobrenje koje izdaje nadležni organ, osim za deklarisanu organizaciju za koje odobrenje nije potrebno.  
U vezi sa tim promjenama:
  - (1) zahtjev se podnosi prije uvođenja bilo kakve promjene, kako bi nadležni organ mogao da utvrdi kontinuiranu usklađenost s ovom regulativom i da, prema potrebi, izmijeni sertifikat organizacije i povezane uslove odobrenja koji su mu priloženi;
  - (2) organizacija nadležnom organu stavlja na raspolaganje sve informacije koje zatraži radi ocjene promjene;
  - (3) promjena se sprovodi tek nakon prijema službenog odobrenja nadležnog organa, osim kod deklarisanih organizacija koje mogu bez odlaganja sprovesti promjenu;
  - (4) organizacija postupa u skladu s uslovima koje je propisao nadležni organ tokom sprovođenja takvih promjena.

#### **IS.I.OR.260 Kontinuirano unapređivanje**

- (a) Organizacija procjenjuje efektivnost i sposobnost ISMS-a koristeći odgovarajuće indikatore efikasnosti. Ta se procjena sprovodi shodno unaprijed definisanom godišnjem planu koji je odredila organizacija ili nakon incidenta u vezi s informacionom bezbjednošću.
  
- (b) Ako se nakon procjene koja je sprovedena u skladu s tačkom (a) utvrde nedostaci, organizacija preduzima potrebne mjere za unapređenje kako bi obezbijedila da ISMS i dalje ispunjava primjenljive zahtjeve i održava rizike informacione bezbjednosti na prihvatljivom nivou. Osim toga, organizacija ponovo procjenjuje one elemente ISMS-a na koje utiču donesene mjere.

Prilozi VI (Dio-ARA) i VII (Dio-ORA) Regulative (EU) br. 1178/2011 mijenjaju se kako slijedi:

(1) Prilog VI (Dio-ARA) mijenja se kako slijedi:

(a) u tački ARA.GEN.125 dodaje se sljedeća tačka (c):

„(c) Nadležni organ države članice što prije obavještava Agenciju o informacijama koje su važne za sigurnost koje proizilaze iz izvještaja o informacionoj bezbjednosti koje su mu dostavljene u skladu s tačkom IS.I.OR.230 Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203.“;

(b) tačka ARA.GEN.135A umeće se nakon tačke ARA.GEN.135:

**„ ARA.GEN.135A Neposredna reakcija na incident ili ranjivost u vezi s informacionom bezbjednošću koja utiče na sigurnost vazduhoplovstva**

(a) Nadležni organ uspostavlja sistem za adekvatno sakupljanje, analizu i dijeljenje informacija o incidentima i ranjivostima povezanim s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva, koje organizacije prijavljuju. To se sprovodi u koordinaciji s drugim relevantnim organima koji su odgovorni za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici kako bi se poboljšale koordinacija i usklađenost programa izvještavanja.

(b) Agencija uspostavlja sistem za adekvatnu analizu svih relevantnih informacija važnih za sigurnost koje primi u skladu s tačkom ARA.GEN.125 (c) i bez (nepotrebno) odlaganja dostavlja državama članicama i Komisiji sve informacije, uključujući preporuke ili korektivne mjere koje treba preduzeti, potrebne za blagovremenu reakciju na incident ili ranjivost povezanu s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva i koja uključuje proizvode, dijelove, neugrađenu opremu, lica ili organizacije u skladu sa Regulativom (EU) 2018/1139 i njenim delegiranim i sprovedbenim aktima.

(c) Nakon što primi informacije iz tačaka (a) i (b), nadležni organ preduzima adekvatne mjere kako bi se otklonio potencijalni uticaj incidenta ili ranjivosti povezanih s informacionom bezbjednošću na sigurnost vazduhoplovstva.

(d) O mjerama koje su preduzete u skladu s tačkom (c) odmah se obavještavaju sva lica ili organizacije koje ih moraju poštovati na osnovu Regulative (EU) 2018/1139 i njenih delegiranih i sprovedbenih akata. Nadležni organ države članice takođe obavještava Agenciju o tim mjerama i, ako je potrebno zajedničko djelovanje, nadležne organe ostalih relevantnih država članica.“;

(c) u tački ARA.GEN.200 dodaje se sljedeća tačka (e):

„(e) Osim zahtjeva iz tačke (a) sistem upravljanja koji uspostavlja i održava, nadležni organ mora da bude usklađen s Prilogom I (Dio-IS.AR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu uticati na sigurnost vazduhoplovstva.“;

(d) tačka ARA.GEN.205 mijenja se kako slijedi:

(i) naslov se zamjenjuje sljedećim:

**„ ARA.GEN.205 Dodjela zadataka “;**

(ii) dodaje se sljedeća tačka (c):

„(c) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom ORA.GEN.200A nadležni organ može dodijeliti zadatke kvalifikovanim subjektima u skladu s tačkom (a) ili bilo kojem relevantnom organu koje je odgovorno za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici. Pri dodjeli zadataka nadležni organ obezbjeđuje da:

- (1) kvalifikovani subjekt ili relevantni organ koordinira i uzima u obzir sve aspekte povezane sa vazduhoplovnom sigurnošću;
- (2) su rezultati aktivnosti sertifikacije i nadzora koje obavlja kvalifikovani subjekt ili relevantni organ uključeni u opšta dokumenta organizacije o sertifikaciji i nadzoru;
- (3) njegov sistem upravljanja informacionom bezbjednošću koji je uspostavljen u skladu s tačkom ARA.GEN.200(e) obuhvata sve zadatke sertifikacije i kontinuiranog nadzora koji se obavljaju u njegovo ime.“;

(e) u tački ARA.GEN.300 dodaje se sljedeća tačka (g):

„(g) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom ORA.GEN.200A ovog Priloga, nadležni organ uz usklađivanje s tačkama od (a) do (f), pregleda sva odobrenja izdata na osnovu tačke IS.I.OR.200(e) Priloga II Sprovedbene regulative Komisije (EU) 2023/203(\*) nakon primjenljivog nadzornog ciklusa za provjere (audits) i kad god se sprovedu promjene u obimu rada organizacije.“;

(\*) Sprovedbena regulativa Komisije (EU) 2023/203 od 27. oktobra 2022. godine o utvrđivanju pravila za primjenu Regulative (EU) 2018/1139 Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi sa zahtjevima za upravljanje rizicima informacione bezbjednosti sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva za organizacije obuhvaćene Regulativama Komisije (EU) br. 1321/2014, (EU) br. 965/2012, (EU) br. 1178/2011, (EU) 2015/340, sprovedbenim Regulativama Komisije (EU) 2017/373 i (EU) 2021/664 i za nadležne organe obuhvaćene Regulativama Komisije (EU) br.748/2012, (EU) br. 1321/2014, (EU) br. 965/2012, (EU) br. 1178/2011, (EU) 2015/340 i (EU) br. 139/2014, sprovedbenim Regulativama Komisije (EU)

2017/373 i (EU) 2021/664 i o izmjeni Regulativa Komisije (EU) br. 1178/2011, (EU) br. 748/2012, (EU) br. 965/2012, (EU) br. 139/2014, (EU) br. 1321/2014, (EU) 2015/340 i sprovedbenih Regulativa Komisije (EU) 2017/373 i (EU) 2021/664

(f) tačka ARA.GEN.330A umeće se nakon tačke ARA.GEN.330:

**„ ARA.GEN.330A Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću**

(a) U vezi sa promjenama kojima se upravlja i o kojima se obavještava nadležni organ u skladu s procedurom iz tačke IS.I.OR.255(a) Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203, nadležni organ uključuje pregled tih promjena u svoj kontinuirani nadzor u skladu s principima utvrđenim u tački ARA.GEN.300. Ako se utvrdi bilo kakva neusklađenost, nadležni organ o tome obavještava organizaciju, zahtijeva dalje promjene i postupa u skladu s tačkom ARA.GEN.350.

(b) U vezi s drugim promjenama za koje je potreban zahtjev za odobrenje u skladu s tačkom IS.I.OR.255(b) Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203:

- (1) nakon što primi zahtjev za promjenu, nadležni organ provjerava usklađenost organizacije s primjenljivim zahtjevima prije izdavanja odobrenja;
- (2) nadležni organ utvrđuje uslove pod kojima organizacija može da radi za vrijeme sprovođenja promjene;
- (3) ako utvrdi da organizacija ispunjava primjenljive zahtjeve, nadležni organ odobrava promjenu.”;

(2) Prilog VII (Dio-ORA) mijenja se kako slijedi:

Tačka ORA.GEN.200A umeće se nakon tačke ORA.GEN.200:

**„ ORA.GEN.200A Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću**

Osim sistema upravljanja iz tačke ORA.GEN.200 organizacija uspostavlja, sprovodi i održava sistem upravljanja informacionom bezbjednošću u skladu s Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu uticati na sigurnost vazduhoplovstva.”.

Prilog I (Dio 21) Regulative (EU) br. 748/2012 mijenja se kako slijedi:

(1) sadržaj se mijenja kako slijedi:

(a) nakon naslova 21.B.20 umeće se sljedeći naslov:

„21.B.20A Neposredna reakcija na incident ili ranjivost u vezi s informacionom bezbjednošću koja utiče na sigurnost vazduhoplovstva“;

(b) naslov tačke 21.B.30 zamjenjuje se sljedećim:

„21.B.30 Dodjela zadataka“;

(c) nakon naslova 21.B.240 umeće se sljedeći naslov:

„21.B.240A Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću“;

(d) nakon naslova 21.B.435 umeće se sljedeći naslov:

„21.B.435A Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću“;

(2) u tački 21.B.15 dodaje se sljedeća tačka (c):

„(c) Nadležni organ države članice što je prije moguće dostavlja Agenciji informacije koje su važne za sigurnost koje proizilaze iz izvještaja o informacionoj bezbjednosti koje je primio u skladu s tačkom IS.D.OR.230 Priloga (Dio-IS.D.OR) Delegirane regulative (EU) 2022/1645“;

(3) tačka 21.B.20A umeće se nakon tačke 21.B.20:

**„21.B.20A Neposredna reakcija na incident ili ranjivost u vezi sa s informacionom bezbjednošću koja utiče na sigurnost vazduhoplovstva**

(a) Nadležni organ uspostavlja sistem za adekvatno sakupljanje, analizu i dijeljenje informacija o incidentima i ranjivostima povezanim s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva, koje organizacije prijavljuju. To se sprovodi u koordinaciji s drugim relevantnim organima koji su odgovorni za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici kako bi se poboljšale koordinacija i usklađenost programa prijavljivanja.

(b) Agencija uspostavlja sistem za adekvatnu analizu svih relevantnih informacija koje su važne za sigurnost koje primi u skladu sa tačkom 21.B.15(c) i bez nepotrebnog odlaganja dostavlja državama članicama i Komisiji sve informacije, uključujući preporuke ili korektivne mjere koje treba preduzeti, potrebne za blagovremenu reakciju na incident ili ranjivost povezanu s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva i koja uključuje proizvode, dijelove, neugrađenu opremu, lica ili organizacije u skladu sa Regulativom (EU) 2018/1139 i njenim delegiranim i sprovedbenim aktima.

(c) Nakon što primi informacije iz tačaka (a) i (b), nadležni organ preduzima adekvatne mjere kako bi otklonio potencijalni uticaj incidenta ili ranjivosti povezanih s informacionom bezbjednošću na sigurnost vazduhoplovstva.

(d) O mjerama koje su preduzete u skladu s tačkom (c) odmah se obavještavaju sva lica ili organizacije koje ih moraju poštovati na osnovu Regulative (EU) 2018/1139 i njenih delegiranih i sprovedbenih akata. Nadležni organ države članice takođe obavještava Agenciju o tim mjerama i, ako je potrebno zajedničko djelovanje, nadležne organe ostalih relevantnih država članica.“;

(4) u tački 21.B.25 dodaje se sljedeća tačka (e):

„(e) Osim zahtjeva iz tačke (a) sistem upravljanja koji uspostavlja i održava nadležni organ mora da bude usklađen s Prilogom I (Dio-IS.AR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu uticati na sigurnost vazduhoplovstva.“;

(5) tačka 21.B.30 mijenja se kako slijedi:

(a) naslov se zamjenjuje sljedećim:

**„21.B.30 Dodjela zadataka“;**

(b) dodaje se sljedeća tačka (c):

„(c) Za sertifikaciju i nadzor usklađenosti organizacije s tačkama 21.A.139A i 21.A.239A nadležni organ može dodijeliti zadatke kvalifikovanim subjektima u skladu s tačkom (a) ili bilo kom relevantnom organu koje je odgovorno za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici. Pri dodjeli zadataka nadležni organ obezbjeđuje da:

- (1) kvalifikovani subjekt ili relevantni organ koordinira i uzima u obzir sve aspekte povezane sa vazduhoplovnom sigurnošću;
- (2) su rezultati aktivnosti sertifikacije i nadzora koje obavlja kvalifikovani subjekt ili relevantni organ uključeni u opšta dokumenta organizacije o sertifikaciji i nadzoru;
- (3) njegov sistem upravljanja informacionom bezbjednošću koji je uspostavljen u skladu s tačkom 21.B.25(e) obuhvata sve zadatke sertifikacije i kontinuiranog nadzora koji se obavljaju u njegovo ime.“;

(6) u tački 21.B.221 dodaje se sljedeća tačka (g):

„(g) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom 21.A.139A ovog Priloga, nadležni organ uz usklađivanje s tačkama od (a) do (f), pregleda sva odobrenja izdata na osnovu tačke IS.D.OR.200(e) Priloga Delegirane regulative Komisije (EU) 2022/1645(\*) nakon primjenljivog nadzornog ciklusa za provjere (audits) i kad god se sprovedu promjene u obimu rada organizacije.“;

---

(\*) Delegirana regulativa Komisije (EU) 2022/1645 od 14. jula 2022. godine o utvrđivanju pravila za primjenu Regulative (EU) 2018/1139 Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi sa zahtjevima za upravljanje rizicima informacione bezbjednosti sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva za organizacije obuhvaćene regulativama Komisije (EU) br. 748/2012 i (EU) br. 139/2014 i o izmjeni regulative Komisije (EU) br. 748/2012 i (EU) br. 139/2014

(7) tačka 21.B.240A umeće se nakon tačke 21.B.240:

„ **21.B.240A Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću**

(a) U vezi sa promjenama kojima se upravlja i o kojima se obavještava nadležni organ u skladu s procedurom iz tačke IS.D.OR.255(a) Priloga (Dio-IS.D.OR) Delegirane regulative (EU) 2022/1645, nadležni organ uključuje pregled tih izmjena u svoj kontinuirani nadzor u skladu s principima utvrđenim u tački 21.B.221. Ako se utvrdi bilo kakva neusklađenost, nadležni organ o tome obavještava organizaciju, zahtijeva dalje izmjene i postupa u skladu s tačkom 21.B.225.

(b) U vezi s drugim promjenama za koje je potreban zahtjev za odobrenje u skladu s tačkom IS.D.OR.255(b) Priloga (Dio-IS.D.OR) Delegirane regulative (EU) 2022/1645:

- (1) nakon što primi zahtjev za promjenu, nadležni organ provjerava usklađenost organizacije s primjenljivim zahtjevima prije izdavanja odobrenja;
- (2) nadležni organ utvrđuje uslove pod kojima organizacija može da radi za vrijeme sprovođenja promjene;
- (3) ako utvrdi da organizacija ispunjava primjenljive zahtjeve, nadležni organ odobrava promjenu.“;

(8) u tački 21.B.431 dodaje se sljedeća tačka (d):

„(d) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom 21.A.239A ovog Priloga, nadležni organ uz usklađivanje s tačkama od (a) do (c), pregleda sva odobrenja izdata na osnovu tačke IS.D.OR.200(e) Priloga Delegirane regulative (EU) 2022/1645 nakon primjenljivog nadzornog ciklusa za provjere (audits) i kad god se sprovedu promjene u obimu rada organizacije.“;

(9) tačka 21.B.435A umeće se nakon tačke 21.B.435:

„ **21.B.435A Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću**

(a) Za promjene kojima se upravlja i o kojima se obavještava nadležni organ u skladu s procedurom iz tačke IS.D.OR.255(a) Priloga (Dio-IS.D.OR) Delegirane regulative (EU) 2022/1645, nadležni organ uključuje pregled tih izmjena u svoj kontinuirani nadzor u skladu s principima utvrđenim u tački 21.B.431. Ako se utvrdi bilo kakva neusklađenost, nadležni organ o tome obavještava organizaciju, zahtijeva dalje promjene i postupa u skladu s tačkom 21.B.433.

(b) U vezi s drugim promjenama za koje je potreban zahtjev za odobrenje u skladu s tačkom IS.D.OR.255(b) Priloga (Dio-IS.D.OR) Delegirane regulative (EU) 2022/1645:

- (1) nakon što primi zahtjev za promjenu, nadležni organ provjerava usklađenost organizacije s primjenljivim zahtjevima prije izdavanja odobrenja;
- (2) nadležni organ utvrđuje uslove pod kojima organizacija može da radi za vrijeme sprovođenja promjene;
- (3) ako utvrdi da organizacija ispunjava primjenljive zahtjeve, nadležni organ odobrava promjenu.“;

Prilozi II (Dio-ARO) i III (Dio-ORO) Regulative (EU) br. 965/2012 mijenjaju se kako slijedi:

(1) Prilog II (Dio-ARO) mijenja se kako slijedi:

(a) u tački ARO.GEN.125 dodaje se sljedeća tačka (c):

„(c) Nadležni organ države članice što je prije moguće dostavlja Agenciji informacije koje su važne za sigurnost koje proizilaze iz izvještaja o informacionoj bezbjednosti koje je primio u skladu s tačkom IS.I.OR.230 Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203“;

(b) tačka ARO.GEN.135A umeće se nakon tačke ARO.GEN.135:

**„ARO.GEN.135A Neposredna reakcija na incident ili ranjivost u vezi s informacionom bezbjednošću koja utiče na sigurnost vazduhoplovstva**

(a) Nadležni organ uspostavlja sistem za adekvatno sakupljanje, analizu i dijeljenje informacija o incidentima i ranjivostima povezanim s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva, koje organizacije prijavljuju. To se sprovodi u koordinaciji s drugim relevantnim organima koji su odgovorni za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici kako bi se poboljšale koordinacija i usklađenost programa izvještavanja.

(b) Agencija uspostavlja sistem za adekvatnu analizu svih relevantnih informacija koje su važne za sigurnost koje primi u skladu sa tačkom ARO.GEN.125(c) i bez nepotrebnog odlaganja dostavlja državama članicama i Komisiji sve informacije, uključujući preporuke ili korektivne mjere koje treba preduzeti, potrebne za blagovremenu reakciju na incident ili ranjivost povezanu s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva i koja uključuje proizvode, dijelove, neugrađenu opremu, lica ili organizacije u skladu sa Regulativom (EU) 2018/1139 i njenim delegiranim i sprovedbenim aktima.

(c) Nakon što primi informacije iz tačaka (a) i (b), nadležni organ preduzima adekvatne mjere kako bi otklonio potencijalni uticaj incidenta ili ranjivosti povezanih s informacionom bezbjednošću na sigurnost vazduhoplovstva.

(d) O mjerama koje su preduzete u skladu s tačkom (c) odmah se obavještavaju sva lica ili organizacije koje ih moraju poštovati na osnovu Regulative (EU) 2018/1139 i njenih delegiranih i sprovedbenih akata. Nadležni organ države članice takođe obavještava Agenciju o tim mjerama i, ako je potrebno zajedničko djelovanje, nadležne organe ostalih relevantnih država članica.“;

(c) u tački ARO.GEN.200 dodaje se sljedeća tačka (e):

„(e) Osim zahtjeva iz tačke (a) sistem upravljanja koji uspostavlja i održava nadležni organ mora da bude usklađen s Prilogom I (Dio-IS.AR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu da utiču na sigurnost vazduhoplovstva.“;

(d) tačka ARO.GEN.205 mijenja se kako slijedi:

(i) naslov se zamjenjuje sljedećim:

**„ARO.GEN.205 Dodjela zadataka“;**

(ii) dodaje se sljedeća tačka (c):

„(c) Za sertifikaciju i nadzor usklađenosti organizacije s tačkom ORO.GEN.200A nadležni organ može dodijeliti zadatke kvalifikovanim subjektima u skladu s tačkom (a) ili bilo kojem relevantnom organu koje je odgovorno za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici. Pri dodjeli zadataka nadležni organ obezbjeđuje da:

(1) kvalifikovani subjekt ili relevantni organ koordinira i uzima u obzir sve aspekte povezane sa vazduhoplovnom sigurnošću;

(2) su rezultati aktivnosti sertifikacije i nadzora koje obavlja kvalifikovani subjekt ili relevantni organ uključeni u opšta dokumenta organizacije o sertifikaciji i nadzoru;

(3) njegov sistem upravljanja informacionom bezbjednošću koji je uspostavljen u skladu s tačkom ARO.GEN.200(e) obuhvata sve zadatke sertifikacije i kontinuiranog nadzora koji se obavljaju u njegovo ime.“;

(e) u tački ARO.GEN.300 dodaje se sljedeća tačka (g):

„(g) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom ORO.GEN.200A, nadležni organ uz usklađivanje s tačkama od (a) do (f), pregleda sva odobrenja izdata na osnovu tačke IS.I.OR.200(e) Priloga II Sprovedbene Regulative (EU) 2023/203 nakon primjenljivog nadzornog ciklusa za provjere (audits) i kad god se sprovedu promjene u obimu rada organizacije.“;

(f) tačka ARO.GEN.330A umeće se nakon tačke ARO.GEN.330:

**„ARO.GEN.330A Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću**

(a) U vezi sa promjenama kojima se upravlja i o kojima se obavještava nadležni organ u skladu s procedurom iz tačke IS.I.OR.255(a) Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203, nadležni organ uključuje pregled tih

promjena u svoj kontinuirani nadzor u skladu s principima utvrđenim u tački ARO.GEN.300. Ako se utvrdi bilo kakva neusklađenost, nadležni organ o tome obavještava organizaciju, zahtijeva dalje izmjene i postupa u skladu s tačkom ARO.GEN.350.

- (b) U vezi s drugim promjenama za koje je potreban zahtjev za odobrenje u skladu s tačkom IS.I.OR.255(b) Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203:
- (1) nakon što primi zahtjev za promjenu, nadležni organ provjerava usklađenost organizacije s primjenljivim zahtjevima prije izdavanja odobrenja;
  - (2) nadležni organ utvrđuje uslove pod kojima organizacija može da radi za vrijeme sprovođenja promjene;
  - (3) ako utvrdi da organizacija ispunjava primjenljive zahtjeve, nadležni organ odobrava promjenu.”;
- (2) Prilog III (Dio-ORO) mijenja se kako slijedi:  
tačka ORO.GEN.200A umeće se nakon tačke ORO.GEN.200:  
**„ORO.GEN.200A Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću**  
Osim sistema upravljanja iz tačke ORO.GEN.200 operator uspostavlja, sprovodi i održava sistem upravljanja informacionom bezbjednošću u skladu sa Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu uticati na sigurnost vazduhoplovstva.”

Prilog II (Dio-ADR.AR) Regulative (EU) br. 139/2014 mijenja se kako slijedi:

- (1) u tački ADR.AR.A.025 dodaje se sljedeća tačka (c):  
 „(c) Nadležni organ države članice, što je prije moguće, dostavlja Agenciji informacije koje su važne za sigurnost koje proizilaze iz izvještaja o informacionoj bezbjednosti koje je primio u skladu s tačkom IS.D.OR.230 Priloga (Dio-IS.D.OR) Delegirane regulative (EU) 2022/1645“;
- (2) tačka ADR.AR.A.030A umeće se nakon tačke ADR.AR.A.030:  
 „ **ADR.AR.A.030A Neposredna reakcija na incident ili ranjivost u vezi s informacionom bezbjednošću koja utiče na sigurnost vazduhoplovstva**  
 (a) Nadležni organ uspostavlja sistem za adekvatno sakupljanje, analizu i dijeljene informacija o incidentima i ranjivostima povezanim s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva, koje organizacije prijavljuju. To se sprovodi u koordinaciji s drugim relevantnim organima koji su odgovorni za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici kako bi se poboljšale koordinacija i usklađenost programa izvještavanja.  
 (b) Agencija uspostavlja sistem za adekvatnu analizu svih relevantnih informacija koje su važne za sigurnost, koje primi u skladu sa tačkom ADR.AR.A.025(c) i bez nepotrebnog odlaganja dostavlja državama članicama i Komisiji sve informacije, uključujući preporuke ili korektivne mjere koje treba preduzeti, potrebne za blagovremenu reakciju na incident ili ranjivost povezanu s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva i koja uključuje proizvode, dijelove, neugrađenu opremu, lica ili organizacije u skladu sa Regulativom (EU) 2018/1139 i njenim delegiranim i sprovedbenim aktima.  
 (c) Nakon što primi informacije iz tačaka (a) i (b), nadležni organ preduzima adekvatne mjere kako bi otklonio potencijalni uticaj incidenta ili ranjivosti povezanih s informacionom bezbjednošću na sigurnost vazduhoplovstva.  
 (d) O mjerama koje su preduzete u skladu s tačkom (c) odmah se obavještavaju sva lica ili organizacije koje ih moraju poštovati na osnovu Regulative (EU) 2018/1139 i njenih delegiranih i sprovedbenih akata. Nadležni organ države članice takođe obavještava Agenciju o tim mjerama i, ako je potrebno zajedničko djelovanje, nadležne organe ostalih relevantnih država članica.“;
- (3) u tački ADR.AR.B.005 dodaje se sljedeća tačka (d):  
 „(d) Osim zahtjeva iz tačke (a) sistem upravljanja koji uspostavlja i održava nadležni organ mora da bude usklađen s Prilogom I (Dio-IS.AR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu da utiču na sigurnost vazduhoplovstva.“;
- (4) tačka ADR.AR.B.010 mijenja se kako slijedi:
- (i) naslov se zamjenjuje sljedećim:  
 „ **ADR.AR.B.010 Dodjela zadataka** “;
- (ii) dodaje se sljedeća tačka (c):
- (c) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom ADR.OR.D.005A, nadležni organ može dodijeliti zadatke kvalifikovanim subjektima u skladu s tačkom (a) ili bilo kom relevantnom organu koje je odgovorno za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici. Pri dodjeli zadataka nadležni organ obezbjeđuje da:
- (1) kvalifikovani subjekt ili relevantni organ koordinira i uzima u obzir sve aspekte povezane sa vazduhoplovnom sigurnošću;
- (2) su rezultati aktivnosti sertifikacije i nadzora koje obavlja kvalifikovani subjekt ili relevantni organ uključeni u opšta dokumenta organizacije o sertifikaciji i nadzoru;
- (3) njegov sistem upravljanja informacionom bezbjednošću koji je uspostavljen u skladu s tačkom ADR.AR.B.005(e) obuhvata sve zadatke sertifikacije i kontinuiranog nadzora koji se obavljaju u njegovo ime.“;
- (5) u tački ADR.AR.C.005 dodaje se sljedeća tačka (f):  
 „(f) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom ADR.OR.D.005A, nadležni organ, uz usklađivanje s tačkama od (a) do (e) ove tačke, pregleda sva odobrenja izdata na osnovu tačke IS.D.OR.200(e) Priloga Delegirane Regulative (EU) 2022/1645 nakon primjenljivog nadzornog ciklusa za provjere (audits) i kad god se sprovedu promjene u obimu rada organizacije.“;
- (6) tačka ADR.AR.C.040A umeće se nakon tačke ADR.AR.C.040:  
 „ **ADR.AR.C.040A Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću**  
 (a) U vezi sa promjenama kojima se upravlja i o kojima se obavještava nadležni organ u skladu s procedurom iz tačke IS.D.OR.255(a) Priloga (Dio-IS.D.OR) Delegirane regulative (EU) 2022/1645, nadležni organ uključuje pregled tih izmjena u svoj kontinuirani nadzor u skladu s principima utvrđenim u tački ADR.AR.C.005. Ako se utvrdi bilo kakva neusklađenost, nadležni organ o tome obavještava organizaciju, zahtijeva dalje izmjene i postupa u skladu s tačkom ADR.AR.C.055.  
 (b) U vezi s drugim promjenama za koje je potreban zahtjev za odobrenje u skladu s tačkom IS.D.OR.255(b) Priloga (Dio-IS.D.OR) Delegirane regulative (EU) 2022/1645:  
 (1) nakon što primi zahtjev za promjenu, nadležni organ provjerava usklađenost organizacije s primjenljivim zahtjevima prije izdavanja odobrenja;  
 (2) nadležni organ utvrđuje uslove pod kojima organizacija može da radi za vrijeme sprovođenja promjene;  
 (3) ako utvrdi da organizacija ispunjava primjenljive zahtjeve, nadležni organ odobrava promjenu.“;

Prilozi II (Dio-145), III (Dio-66) i Vc (Dio-CAMO) Regulative (EU) br. 1321/2014 mijenjaju se kako slijedi:

(1) Prilog II (Dio-145) mijenja se kako slijedi:

(a) sadržaj se mijenja kako slijedi:

- (i) nakon naslova 145.A.200 umeće se sljedeći naslov:  
„145.A.200A Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću“;
- (ii) nakon naslova 145.B.135 umeće se sljedeći naslov:  
„145.B.135A Neposredna reakcija na incident ili ranjivost u vezi s informacionom bezbjednošću koja utiče na sigurnost vazduhoplovstva“;
- (iii) naslov tačke 145.B.205 zamjenjuje se sljedećim:  
„145.B.205 Dodjela zadataka“;
- (iv) nakon naslova 145.B.330 umeće se sljedeći naslov:  
„145.B.330A Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću“;

(b) tačka 145.A.200A umeće se nakon tačke 145.A.200:

„145.A.200A **Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću**

Osim sistema upravljanja iz tačke 145.A.200 organizacija za održavanje uspostavlja, sprovodi i održava sistem upravljanja informacionom bezbjednošću u skladu s Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu uticati na sigurnost vazduhoplovstva.“

(c) u tački 145.B.125 dodaje se sljedeća tačka (c):

„(c) Nadležni organ države članice što je prije moguće dostavlja Agenciji informacije koje su važne za sigurnost koje proizilaze iz izvještaja o informacionoj bezbjednosti koje je primio u skladu s tačkom IS.I.OR.230 Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203“;

(d) tačka 145.B.135A umeće se nakon tačke 145.B.135:

„145.B.135A **Neposredna reakcija na incident ili ranjivost u vezi s informacionom bezbjednošću koja utiče na sigurnost vazduhoplovstva**

- (a) Nadležni organ uspostavlja sistem za adekvatno sakupljanje, analizu i dijeljenja informacija o incidentima i ranjivostima povezanim s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva, koje organizacije prijavljuju. To se sprovodi u koordinaciji s drugim relevantnim organima koji su odgovorni za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici kako bi se poboljšale koordinacija i usklađenost programa izvještavanja.
- (b) Agencija uspostavlja sistem za adekvatnu analizu svih relevantnih informacija koje su važne za sigurnost koje primi u skladu sa tačkom 145.B.125(c) i bez nepotrebnog odlaganja dostavlja državama članicama i Komisiji sve informacije, uključujući preporuke ili korektivne mjere koje treba preduzeti, potrebne za blagovremenu reakciju na incident ili ranjivost povezanu s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva i koja uključuje proizvode, dijelove, neugrađenu opremu, lica ili organizacije u skladu sa Regulativom (EU) 2018/1139 i njenim delegiranim i sprovedbenim aktima.
- (c) Nakon što primi informacije iz tačaka (a) i (b), nadležni organ preduzima adekvatne mjere kako bi otklonio potencijalni uticaj incidenta ili ranjivosti povezanih s informacionom bezbjednošću na sigurnost vazduhoplovstva.
- (d) O mjerama koje su preduzete u skladu s tačkom (c) odmah se obavještavaju sva lica ili organizacije koje ih moraju poštovati na osnovu Regulative (EU) 2018/1139 i njenih delegiranih i sprovedbenih akata. Nadležni organ države članice takođe obavještava Agenciju o tim mjerama i, ako je potrebno zajedničko djelovanje, nadležne organe ostalih relevantnih država članica.“;

(e) u tački 145.B.200 dodaje se sljedeća tačka (e):

„(e) Osim zahtjeva iz tačke (a) sistem upravljanja koji uspostavlja i održava nadležni organ mora da bude usklađen s Prilogom I (Dio-IS.AR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu da utiču na sigurnost vazduhoplovstva.“

(f) tačka 145.B.205 mijenja se kako slijedi:

(i) naslov se zamjenjuje sljedećim:

„145.B.205 **Dodjela zadataka**“;

(ii) dodaje se sljedeća tačka (c):

„(c) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom 145.A.200A, nadležni organ može dodijeliti zadatke kvalifikovanim subjektima u skladu s tačkom (a) ili bilo kom relevantnom organu koje je odgovorno za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici. Pri dodjeli zadataka nadležni organ obezbeđuje da:

- (1) kvalifikovani subjekt ili relevantni organ koordinira i uzima u obzir sve aspekte povezane sa vazduhoplovnom sigurnošću;
- (2) su rezultati aktivnosti sertifikacije i nadzora koje obavlja kvalifikovani subjekt ili relevantni organ uključeni u opšta dokumenta organizacije o sertifikaciji i nadzoru;
- (3) njegov sistem upravljanja informacionom bezbjednošću koji je uspostavljen u skladu s tačkom 145.B.200(e) obuhvata sve zadatke sertifikacije i kontinuiranog nadzora koji se obavljaju u njegovo ime.”;

(g) u tački 145.B.300 dodaje se sljedeća tačka (g):

„(g) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom 145.A.200A, nadležni organ, uz usklađivanje s tačkama od (a) do (f) ove tačke, pregleda sva odobrenja izdata na osnovu tačke IS.I.OR.200(e) Priloga II Sprovedbene Regulative (EU) 2023/203 nakon primjenljivog nadzornog ciklusa za provjere (audits) i kad god se sprovedu promjene u obimu rada organizacije.”;

(h) tačka 145.B.330A umeće se nakon tačke 145.B.330:

„145.B.330A **Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću**

- (a) U vezi sa promjenama kojima se upravlja i o kojima se obavještava nadležni organ u skladu s procedurom iz tačke IS.I.OR.255(a) Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203, nadležni organ uključuje pregled tih promjena u svoj kontinuirani nadzor u skladu s principima utvrđenim u tački 145.B.300. Ako se utvrdi bilo kakva neusklađenost, nadležni organ o tome obavještava organizaciju, zahtijeva dalje promjene i postupa u skladu s tačkom 145.B.350.
- (b) U vezi s drugim promjenama za koje je potreban zahtjev za odobrenje u skladu s tačkom IS.I.OR.255(b) Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203:
  - (1) nakon što primi zahtjev za promjenu, nadležni organ provjerava usklađenost organizacije s primjenljivim zahtjevima prije izdavanja odobrenja;
  - (2) nadležni organ utvrđuje uslove pod kojima organizacija može da radi za vrijeme sprovođenja promjene;
  - (3) ako utvrdi da organizacija ispunjava primjenljive zahtjeve, nadležni organ odobrava promjenu.”;

(2) Prilog III (Dio-66) mijenja se kako slijedi:

(a) nakon naslova 66.B.10 u sadržaju umeće se sljedeći naslov:  
„66.B.15 Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću”;

(b) tačka 66.B.15 umeće se nakon tačke 66.B.10:

„66.B.15 **Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću**

Nadležni organ uspostavlja, sprovodi i održava sistem upravljanja informacionom bezbjednošću u skladu s Prilogom I (Dio-IS.AR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu da utiču na sigurnost vazduhoplovstva.”;

(3) Prilog Vc (Dio-CAMO) mijenja se kako slijedi:

(a) sadržaj se mijenja kako slijedi:

(i) nakon naslova CAMO.A.200 umeće se sljedeći naslov:

„CAMO.A.200A Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću”;

(ii) nakon naslova CAMO.B.135 umeće se sljedeći naslov:

„CAMO.B.135A Ne posredna reakcija na incident ili ranjivost u vezi s informacionom bezbjednošću koja utiče na sigurnost vazduhoplovstva”;

(iii) naslov tačke CAMO.B.205 zamjenjuje se sljedećim:

„CAMO.B.205 Dodjela zadataka”;

(iv) nakon naslova CAMO.B.330 umeće se sljedeći naslov:

„CAMO.B.330A Izmjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću”;

(b) tačka CAMO.A.200A umeće se nakon tačke CAMO.A.200:

„CAMO.A.200A **Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću**

Osim sistema upravljanja iz tačke CAMO.A.200 organizacija uspostavlja, sprovodi i održava sistem upravljanja informacionom bezbjednošću u skladu s Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu da utiču na sigurnost vazduhoplovstva.”.

(c) u tački CAMO.B.125 dodaje se sljedeća tačka (c):

„(c) Nadležni organ države članice što je prije moguće dostavlja Agenciji informacije koje su važne za sigurnost koje proizilaze iz izvještaja o informacionoj bezbjednosti koje je primio u skladu s tačkom IS.I.OR.230 Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203“;

(d) tačka CAMO.B.135A umeće se nakon tačke CAMO.B.135:

„CAMO.B.135A **Neposredna reakcija na incident ili ranjivost povezanih s informacionom bezbjednošću koja utiče na sigurnost vazduhoplovstva**

- (a) Nadležni organ uspostavlja sistem za adekvatno sakupljanje, analizu i dijeljenje informacija o incidentima i ranjivostima povezanim s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva, koje organizacije prijavljuju. To se sprovodi u koordinaciji s drugim relevantnim organima koji su odgovorni za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici kako bi se poboljšale koordinacija i usklađenost programa prijavljivanja.
- (b) Agencija uspostavlja sistem za adekvatnu analizu svih relevantnih informacija koje su važne za sigurnost koje primi u skladu sa tačkom CAMO.B.125(c) i bez nepotrebnog odlaganja dostavlja državama članicama i Komisiji sve informacije, uključujući preporuke ili korektivne mjere koje treba preduzeti, potrebne za blagovremenu reakciju na incident ili ranjivost povezanu s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva i koja uključuje proizvode, dijelove, neugrađenu opremu, lica ili organizacije u skladu sa Regulativom (EU) 2018/1139 i njenim delegiranim i sprovedbenim aktima.
- (c) Nakon što primi informacije iz tačaka (a) i (b), nadležni organ preduzima adekvatne mjere kako bi otklonio potencijalni uticaj incidenta ili ranjivosti povezanih s informacionom bezbjednošću na sigurnost vazduhoplovstva.
- (d) O mjerama koje su preduzete u skladu s tačkom (c) odmah se obavještavaju sva lica ili organizacije koje ih moraju poštovati na osnovu Regulative (EU) 2018/1139 i njenih delegiranih i sprovedbenih akata. Nadležni organ države članice takođe obavještava Agenciju o tim mjerama i, ako je potrebno zajedničko djelovanje, nadležne organe ostalih relevantnih država članica.“;

(e) u tački CAMO.B.200 dodaje se sljedeća tačka (e):

„(e) Osim zahtjeva iz tačke (a) sistem upravljanja koji uspostavlja i održava nadležni organ mora da bude usklađen s Prilogom I (Dio-IS.AR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu da utiču na sigurnost vazduhoplovstva.“

(f) tačka CAMO.B.205 mijenja se kako slijedi:

(i) naslov se zamjenjuje sljedećim:  
„CAMO.B.205 **Dodjela zadataka**“;

(ii) dodaje se sljedeća tačka (c):

- „(c) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom CAMO.A.200A, nadležni organ može dodijeliti zadatke kvalifikovanim subjektima u skladu s tačkom (a) ili bilo kom relevantnom organu koje je odgovorno za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici. Pri dodjeli zadataka nadležni organ obezbjeđuje da:
- (1) kvalifikovani subjekt ili relevantni organ koordinira i uzima u obzir sve aspekte povezane sa vazduhoplovnom sigurnošću;
  - (2) su rezultati aktivnosti sertifikacije i nadzora koje obavlja kvalifikovani subjekt ili relevantni organ uključeni u opšta dokumenta organizacije o sertifikaciji i nadzoru;
  - (3) njegov sistem upravljanja informacionom bezbjednošću koji je uspostavljen u skladu s tačkom CAMO.B.200(e) obuhvata sve zadatke sertifikacije i kontinuiranog nadzora koji se obavljaju u njegovo ime.“;

(g) u tački CAMO.B.300 dodaje se sljedeća tačka (g):

„(g) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom CAMO.A.200A, nadležni organ, uz usklađivanje s tačkama od (a) do (f) ove tačke, pregleda sva odobrenja izdata na osnovu tačke IS.I.OR.200(e) Priloga II Sprovedbene Regulative (EU) 2023/203 nakon primjenljivog nadzornog ciklusa za provjere (audits) i kad god se sprovedu promjene u obimu rada organizacije.“;

(h) tačka CAMO.B.330A umeće se nakon tačke CAMO.B.330:

„CAMO.B.330A **Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću**

- (a) U vezi sa promjenama kojima se upravlja i o kojima se obavještava nadležni organ u skladu s procedurom iz tačke IS.I.OR.255(a) Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203, nadležni organ uključuje pregled tih izmjena u svoj kontinuirani nadzor u skladu s principima utvrđenim u tački CAMO.B.300. Ako se utvrdi bilo kakva neusklađenost, nadležni organ o tome obavještava organizaciju, zahtijeva dalje izmjene i postupa u skladu s tačkom CAMO.B.350.
- (b) U vezi s drugim izmjenama za koje je potreban zahtjev za odobrenje u skladu s tačkom IS.I.OR.255(b) Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203:
  - (1) nakon što primi zahtjev za promjenu, nadležni organ provjerava usklađenost organizacije s primjenljivim zahtjevima prije izdavanja odobrenja;
  - (2) nadležni organ utvrđuje uslove pod kojima organizacija može da radi za vrijeme sprovođenja promjene;
  - (3) ako utvrdi da organizacija ispunjava primjenljive zahtjeve, nadležni organ odobrava promjenu.“;

Prilozi II (Dio ATCO.AR) i III (Dio ATCO.OR) Regulative (EU) 2015/340 mijenjaju se kako slijedi:

(1) Prilog II (Dio ATCO.AR) mijenja se kako slijedi:

- (a) u tački ATCO.AR.A.020 dodaje se sljedeća tačka (c):  
 „(c) Nadležni organ države članice što prije obavještava Agenciju o informacijama koje su važne za sigurnost koje proizilaze iz izvještaja o informacionoj bezbjednosti koje je primio u skladu s tačkom IS.I.OR.230 Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203.“;
- (b) tačka ATCO.AR.A.025A umeće se nakon tačke ATCO.AR.A.025:  
**„ATCO.AR.A.025A Neposredna reakcija na incident ili ranjivost u vezi s informacionom bezbjednošću koja utiče na sigurnost vazduhoplovstva**
- (a) Nadležni organ uspostavlja sistem za adekvatno sakupljanje, analizu i dijeljenje informacija o incidentima i ranjivostima povezanim s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva, koje organizacije prijavljuju. To se sprovodi u koordinaciji s drugim relevantnim organima koji su odgovorni za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici kako bi se poboljšale koordinacija i usklađenost programa prijavljivanja.
- (b) Agencija uspostavlja sistem za adekvatnu analizu svih relevantnih informacija koje su važne za sigurnost koje primi u skladu sa tačkom ATCO.AR.A.020 i bez nepotrebnog odlaganja dostavlja državama članicama i Komisiji sve informacije, uključujući preporuke ili korektivne mjere koje treba preduzeti, potrebne za blagovremenu reakciju na incident ili ranjivost povezanu s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva i koja uključuje proizvode, dijelove, neugrađenu opremu, lica ili organizacije u skladu sa Regulativom (EU) 2018/1139 i njenim delegiranim i sprovedbenim aktima.
- (c) Nakon što primi informacije iz tačaka (a) i (b), nadležni organ preduzima adekvatne mjere kako bi otklonio potencijalni uticaj incidenta ili ranjivosti povezanih s informacionom bezbjednošću na sigurnost vazduhoplovstva.
- (d) O mjerama koje su preduzete u skladu s tačkom (c) odmah se obavještavaju sva lica ili organizacije koje ih moraju poštovati na osnovu Regulative (EU) 2018/1139 i njenih delegiranih i sprovedbenih akata. Nadležni organ države članice takođe obavještava Agenciju o tim mjerama i, ako je potrebno zajedničko djelovanje, nadležne organe ostalih relevantnih država članica.“;
- (c) u tački ATCO.AR.B.001 dodaje se sljedeća tačka (e):  
 „(e) Osim zahtjeva iz tačke (a) sistem upravljanja koji uspostavlja i održava nadležni organ mora da bude usklađen s Prilogom I (Dio-IS.AR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu da utiču na sigurnost vazduhoplovstva.“
- (d) tačka ATCO.AR.B.005 mijenja se kako slijedi:
- (i) naslov se zamjenjuje sljedećim:  
**„ATCO.AR.B.005 Dodjela zadataka“;**
- (ii) dodaje se sljedeća tačka (c):  
 „(c) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom ATCO.OR.C.001A, nadležni organ može dodijeliti zadatke kvalifikovanim subjektima u skladu s tačkom (a) ili bilo kom relevantnom organu koje je odgovorno za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici. Pri dodjeli zadataka nadležni organ obezbjeđuje da:
- (1) kvalifikovani subjekt ili relevantni organ koordinira i uzima u obzir sve aspekte povezane sa vazduhoplovnom sigurnošću;
  - (2) su rezultati aktivnosti sertifikacije i nadzora koje obavlja kvalifikovani subjekt ili relevantni organ uključeni u opšta dokumenta organizacije o sertifikaciji i nadzoru;
  - (3) njegov sistem upravljanja informacionom bezbjednošću koji je uspostavljen u skladu s tačkom ATCO.AR.B.001(e) obuhvata sve zadatke sertifikacije i kontinuiranog nadzora koji se obavljaju u njegovo ime.“;
- (e) u tački ATCO.AR.C.001, dodaje se sljedeća tačka (f):  
 „(f) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom ATCO.OR.C.001A, nadležni organ, uz usklađivanje s tačkama od (a) do (e) ove tačke, pregleda sva odobrenja izdata na osnovu tačke IS.I.OR.200(e) Priloga II Sprovedbene Regulative (EU) 2023/203 nakon primjenljivog nadzornog ciklusa za provjere (audits) i kad god se sprovedu promjene u obimu rada organizacije.“;
- (f) tačka ATCO.AR.E.010A umeće se nakon tačke ATCO.AR.E.010:

**„ATCO.AR.E.010A Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću**

- (a) U vezi sa promjenama kojima se upravlja i o kojima se obavještava nadležni organ u skladu s procedurom iz tačke IS.I.OR.255(a) Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203, nadležni organ uključuje pregled tih izmjena u svoj kontinuirani nadzor u skladu s principima utvrđenim u tački ATCO.AR.C.001. Ako se utvrdi bilo kakva neusklađenost, nadležni organ o tome obavještava organizaciju, zahtijeva dalje promjene i postupa u skladu s tačkom ATCO.AR.C.010.
- (b) U vezi s drugim promjenama za koje je potreban zahtjev za odobrenje u skladu s tačkom IS.I.OR.255(b) Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203:
  - (1) nakon što primi zahtjev za promjenu, nadležni organ provjerava usklađenost organizacije s primjenljivim zahtjevima prije izdavanja odobrenja;
  - (2) nadležni organ utvrđuje uslove pod kojima organizacija može da radi za vrijeme sprovođenja promjene;
  - (3) ako utvrdi da organizacija ispunjava primjenljive zahtjeve, nadležni organ odobrava promjenu.”;

- (2) Prilog III (Dio ATCO.OR) mijenja se kako slijedi:

tačka ATCO.OR.C.001A umeće se nakon tačke ATCO.OR.C.001:

**„ATCO.OR.C.001A Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću**

Osim sistema upravljanja iz tačke ATCO.OR.C.001, organizacija za obuku uspostavlja, sprovodi i održava sistem upravljanja informacionom bezbjednošću u skladu s Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu da utiču na sigurnost vazduhoplovstva.”.

Prilozi II (Dio-ATM/ANS.AR) i III (Dio-ATM/ANS.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2017/373 mijenjaju se kako slijedi:

(1) Prilog II (Dio-ATM/ANS.AR) mijenja se kako slijedi:

- (a) u tački ATM/ANS.AR.A.020 dodaje se sljedeća tačka (c):  
 „(c) Nadležni organ države članice što prije obavještava Agenciju o informacijama koje su važne za sigurnost koje proizilaze iz izvještaja o informacionoj bezbjednosti koje je primio u skladu s tačkom IS.I.OR.230 Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203.“;
- (b) tačka ATM/ANS.AR.A.025A umeće se nakon tačke ATM/ANS.AR.A.025:  
**„ATM/ANS.AR.A.025A Neposredna reakcija na incident ili ranjivost u vezi s informacionom bezbjednošću koja utiče na sigurnost vazduhoplovstva**
- (a) Nadležni organ uspostavlja sistem za adekvatno sakupljanje, analizu i dijeljenje informacija o incidentima i ranjivostima povezanim s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva, koje organizacije prijavljuju. To se sprovodi u koordinaciji s drugim relevantnim organima koji su odgovorni za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici kako bi se poboljšale koordinacija i usklađenost programa prijavljivanja.
- (b) Agencija uspostavlja sistem za adekvatnu analizu svih relevantnih informacija koje su važne za sigurnost koje primi u skladu sa tačkom ATM/ANS.AR.A.020(c) i bez nepotrebnog odlaganja dostavlja državama članicama i Komisiji sve informacije, uključujući preporuke ili korektivne mjere koje treba preduzeti, potrebne za blagovremenu reakciju na incident ili ranjivost povezanu s informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva i koja uključuje proizvode, dijelove, neugrađenu opremu, lica ili organizacije u skladu sa Regulativom (EU) 2018/1139 i njenim delegiranim i sprovedbenim aktima.
- (c) Nakon što primi informacije iz tačaka (a) i (b), nadležni organ preduzima adekvatne mjere kako bi otklonio potencijalni uticaj incidenta ili ranjivosti povezanih s informacionom bezbjednošću na sigurnost vazduhoplovstva.
- (d) O mjerama koje su preduzete u skladu s tačkom (c) odmah se obavještavaju sva lica ili organizacije koje ih moraju poštovati na osnovu Regulative (EU) 2018/1139 i njenih delegiranih i sprovedbenih akata. Nadležni organ države članice takođe obavještava Agenciju o tim mjerama i, ako je potrebno zajedničko djelovanje, nadležne organe ostalih relevantnih država članica.“;
- (c) u tački ATM/ANS.AR.B.001 dodaje se sljedeća tačka (e):  
 „(e) Osim zahtjeva iz tačke (a) sistem upravljanja koji uspostavlja i održava nadležni organ mora da bude usklađen s Prilogom I (Dio-IS.AR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu uticati na sigurnost vazduhoplovstva.“
- (d) tačka ATM/ANS.AR.B.005 mijenja se kako slijedi:
- (i) naslov se zamjenjuje sljedećim:  
**„ ATM/ANS.AR.B.005 Dodjela zadataka “;**
- (ii) dodaje se sljedeća tačka (c):  
 „(c) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom ATM/ANS.OR.B.005A, nadležni organ može dodijeliti zadatke kvalifikovanim subjektima u skladu s tačkom (a) ili bilo kojem relevantnom organu koje je odgovorno za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici. Pri dodjeli zadataka nadležni organ obezbjeđuje da:
- (1) kvalifikovani subjekt ili relevantni organ koordinira i uzima u obzir sve aspekte povezane sa vazduhoplovnom sigurnošću;
  - (2) su rezultati aktivnosti sertifikacije i nadzora koje obavlja kvalifikovani subjekt ili relevantni organ uključeni u opšta dokumenta organizacije o sertifikaciji i nadzoru;
  - (3) njegov sistem upravljanja informacionom bezbjednošću koji je uspostavljen u skladu s tačkom ATM/ANS.AR.B.001(e) obuhvata sve zadatke sertifikacije i kontinuiranog nadzora koji se obavljaju u njegovo ime.“;
- (e) u tački ATM/ANS.AR.C.010, dodaje se sljedeća tačka (d):  
 „(d) U vezi sa sertifikacijom i nadzorom usklađenosti organizacije s tačkom ATM/ANS.OR.B.005A, nadležni organ uz usklađivanje s tačkama od (a) do (c) ove tačke, pregleda sva odobrenja izdata na osnovu tačke IS.I.OR.200(e) Priloga II

Sprovedbene Regulative (EU) 2023/203 nakon primjenljivog nadzornog ciklusa za provjere (audits) i kad god se sprovedu promjene u obimu rada organizacije.”;

(f) tačka ATM/ANS.AR.C.025A umeće se nakon tačke ATM/ANS.AR.C.025:

**„ ATM/ANS.AR.C.025A Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću**

(a) U vezi sa promjenama kojima se upravlja i o kojima se obavještava nadležni organ u skladu s procedurom iz tačke IS.I.OR.255(a) Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203, nadležni organ uključuje pregled tih promjena u svoj kontinuirani nadzor u skladu s principima utvrđenim u tački ATM/ANS.AR.C.010. Ako se utvrdi bilo kakva neusklađenost, nadležni organ o tome obavještava organizaciju, zahtijeva dalje promjene i postupa u skladu s tačkom ATM/ANS.AR.C.050.

(b) U vezi s drugim izmjenama za koje je potreban zahtjev za odobrenje u skladu s tačkom IS.I.OR.255(b) Priloga II (Dio-IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203:

- (1) nakon što primi zahtjev za promjenu, nadležni organ provjerava usklađenost organizacije s primjenljivim zahtjevima prije izdavanja odobrenja;
- (2) nadležni organ utvrđuje uslove pod kojima organizacija može da radi za vrijeme sprovođenja promjene;
- (3) ako utvrdi da organizacija ispunjava primjenljive zahtjeve, nadležni organ odobrava izmjenu.”;

(2) Prilog III (Dio-ATM/ANS.OR) mijenja se kako slijedi:

(a) tačka ATM/ANS.OR.B.005A umeće se nakon tačke ATM/ANS.OR.B.005:

**„ ATM/ANS.OR.B.005A Sistem upravljanja informacionom bezbjednošću**

Osim sistema upravljanja iz tačke ATM/ANS.OR.B.005, pružalac usluga uspostavlja, sprovodi i održava sistem upravljanja informacionom bezbjednošću u skladu sa Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu uticati na sigurnost vazduhoplovstva.”.

(b) tačka ATM/ANS.OR.D.010 zamjenjuje se sljedećim:

**„ ATM/ANS.OR.D.010 Upravljanje bezbjednošću**

(a) Pružaoci usluga u vazdušnoj plovitbi i upravljanja protokom vazdušnog saobraćaja i Menadžer mreže utvrđuju, kao sastavni dio svog sistema upravljanja u skladu s tačkom ATM/ANS.OR.B.005, sistem upravljanja bezbjednošću kako bi obezbijedili:

- (1) Zaštitu svojih objekata, opreme i osoblja kako bi spriječili nezakonito ometanje pružanja usluga;
- (2) zaštitu operativnih podataka koje dobijaju, ili proizvode ili upotrebljavaju, tako da je pristup tim podacima ograničen samo na one koji su za to ovlašćeni.

(b) U okviru sistema upravljanja bezbjednošću određuju se:

- (1) proces i procedure koji se odnose na procjenu i ublažavanje bezbjednosnog rizika, praćenje i unapređenje bezbjednosti, pregledi bezbjednosti i dijeljenje novih iskustava;
- (2) sredstva za identifikaciju, praćenje i otkrivanje povreda bezbjednosti i za upozoravanje osoblja odgovarajućim bezbjednosnim upozorenjima;
- (3) sredstva za kontrolu posljedica povreda bezbjednosti i utvrđivanja akcija oporavka i procedura ublažavanja, kako bi se spriječilo njihovo ponavljanje.

(c) Pružaoci usluga u vazdušnoj plovitbi i upravljanja protokom vazdušnog saobraćaja i Menadžer mreže obezbjeđuju da njihovo osoblje prođe bezbjednosnu provjeru, ako je to adekvatno, i da saraduje sa relevantnim civilnim i vojnim organima kako bi obezbijedili zaštitu svojih tehničkih objekata i opreme, osoblja i podataka.

(d) Aspektima u vezi s informacionom bezbjednošću upravlja se u skladu s tačkom ATM/ANS.OR.B.005A.”.